

Besplatno/Free

Atlanta's N°1

# Europa

Magazine



Septembar/September 2006

Picture: Eiffel Tower, Paris, France


**BiH: Izbori 1. oktobra**

**Završen Sarajevo Film Festival**

**Muzika: Eros Ramazzotti**

**Predstavljamo Pariz**

**Moda: Trendovi 2006/2007**



**U ovom broju:**

**3** Komentar

**4** Bosna i Hercegovina

Opšti izbori 1. oktobra

**7** Ekonomija

Nalazišta nafte u BiH

**8** Evropa

**10** Feljton

Zašto se raspala Jugoslavija  
Raif Dizdarević



**18** Evropski gradovi  
Pariz



**24** Music  
Eros Ramazzotti

**18** Evropski gradovi

Predstavljamo Pariz

**22** Moda

Trendovi jesen/zima 2006/2007

**24** Muzika

Eros Ramazzotti

**26** Film

Sarajevo Film Festival

**28** Sport

**29** Računari

**30** Automobili

**32** Nauka

**34** Zanimljivosti

Lice sutrašnjice

**38** Mozaik

**42** Horoskop

**43** Zabava

**46** Oglasi

**47** Servisne informacije

**30** Automobili

Peugeot 908 RC



## Labor Day - Praznik Rada

### Praznik rada: kako je nastao i šta znači

“Praznik rada se razlikuje u svakom pogledu od svih ostalih praznika u godini koji se slave u svakoj državi”, kazao je Samuel Gompers, osnivač i dugogodišnji predsjednik Američke Federacije Rada. “Svi drugi praznici su više ili manje u vezi sa konfliktima i bitkama, slavljenju pobjede ili poraza jedne nacije nad drugom. Praznik rada nije posvećen jednom čovjeku, življenju ili smrti, nijednoj sekti, rasi ili naciji.”

Praznik rada, prvi ponedjeljak u septembru je kreacija radničkog pokreta i posvećen je društvenim i ekonomskim dostignućima američkih radnika.

Više od sto godina od prvog obilježavanja praznika rada još uvijek postoje nedoumice ko je prvi predložio da se uvede jedan dan u godini koji bi bio praznik radnika.

Neki spisi pokazuju da je Peter J. McGuire, generalni sekretar Udruženja stolara i ko-osnivač Američke Federacije Rada prvi sugerisao da se uvede i ustoliči dan u čast radničke klase.

Sa druge strane, drugi opet vjeruju da je Matthew Maguire, bravar, osnivač praznika rada. Novija istraživanja potkrepljuju tu tvrdnju da je Matthew Maguire u vrijeme dok je bio sekretar Cen-

trale Unije Rada, tačnije 1882. predložio da se uvede jedan takav praznik. Šta je opštepoznato je slijedeće: Centralna Unija Rada je prihvatila njegov prijedlog i pripremila plan za organizovanje demonstracija i piknika.

Prvi praznik rada slavio se u utorak petog septembra 1882. godine.

1884. prvi ponedjeljak u septembru je zvanično izabran za praznik kako je originalno predloženo i Centralna Unija Rada je počela da podržava i bodri ostale slične organizacije u drugim gradovima da se ugledaju na njihov primjer i da i oni počnu da slave dan radnog čovjeka. Ideja se proširila jako brzo i već 1885. praznik rada je bio slavljen u više industrijskih gradova širom zemlje.

Prva država koja je ozakonila praznik rada bila je Oregon, 21. februara 1887. godine, a do 1894. dvadesettri druge države su prihvatile i ozakonile praznik koji se slavi u čast radnika. Konačno, 28. juna iste godine Kongres je donio zakon u kojem se zvanično kaže da je prvi ponedjeljak u septembru svake godine legalni praznik: praznik rada i radničke klase i da je važeći i obavezujući na čitavoj teritoriji države U.S.A.

Esad Medić

### Law Offices of Robert Pagnello, PC

Advokatski Ured Robert Pagnello, PC



Jeffrey C. Renz

15 years experience

#### Workers Compensation

Ozljede na Radu

#### Personal Injury

Osobne Ozljede

#### Auto Accidents

Auto Nesreće

#### Social Security

Pomoc pri Penzijskim Statusima

#### Pharmaceutical Cases

(vioxx/celebrex/bextra)

Farmaceutske Slučajeve



Translators available if needed / Moguće usluge prevodioca

2088 East Main Street (Hwy. 78)

Snellville, GA. 30078

Phone: 770-982-2252 Fax: 770-982-2544

Izbori u BiH 1.10.2006.

# Najjače SBiH i SNSD!

Prema istraživanjima Agencije Puls novo Predsjedništvo BiH činit će Haris Silajdžić (SBiH), Nebojša Radmanović (SNSD) i Željko Komšić (SDP).

## Silajdžić ispred Tihica

Ako bi se izbori održali idući vikend, član Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda bio bi Željko Komšić s 10,9 posto glasova, dok bi Božo Ljubić imao 5,3, a Ivo Miro Jović 3,3 posto, pokazuju istraživanja agencije Puls. Kada su u pitanju izbori za bošnjačkog člana Predsjedništva, vodi Haris Silajdžić s 29,7 posto glasova ispred Sulejmana Tihica, kome bi povjerenje ukazalo 10,9, te Mirnesa Ajanovića s 9,4 posto biračke podrške. Najviše izgleda da postane član Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda ima Nebojša Radmanović s 40,9 posto podrške glasača iz RS-a, a slijedi ga Mladen Bosić s četvrtinom građana koju bi mu povjerili mjesto u Predsjedništvu BiH.

## Na nivou BiH vode SBiH, SNSD i SDP

Ako bi se rezultati istraživanja ostvarili na idućim parlamentarnim izborima zakazanim za 1. oktobra, najviše glasova za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz Federacije BiH (mandati iz FBiH) osvojila bi Stranka za BiH, i to 22,8 posto, zatim SDP BiH 14,7 posto, SDA 12,9, HDZ-Hrvatska koalicija-HNZ 5,1 posto, Patriotski blok BOSS-SDU BiH 4,6 posto, po 3,8 Stranka umirovljenika BiH i Pokret mladih BiH, te 3,6 koalicija Hrvatsko zajedništvo (HDZ 1990.-HZ-HSS-HKDU-HDU-Demokršćani). Ostale stranke su dobile ispod tri posto podrške ispitanika i imaju ukupno 14,3 posto glasova, dok je 5,8 neodlučenih i 8,9 posto onih koji se nisu htjeli izjasniti za koga će glasati. Najviše glasova za Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz Republike Srpske (mandati iz RS-a) osvojio bi SNSD-Milorad Dodik, i to čak 44,2 posto, drugi je SDS s 23,9, PDP RS-a 6,8 posto te po 3,6 posto



glasova SDA i SRS. Ostale stranke osvojile bi ukupno 12,8 posto, dok je dva posto neodlučnih birača, a 3,2 posto nije se željelo izjasniti za koga će glasati.

**SBiH i SDP vode u federalnom parlamentu**

U Federaciji BiH najviše mjesta u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH osvojila bi ponovno Stranka za Bosnu i Hercegovinu, kojoj bi povjerenje ukazalo 21,3 posto ispitanika iz Federacije BiH, slijedi Socijaldemokratska partija BiH s 14 posto te Stranka demokratske akcije s 12,4. Najveća podrška stranci s hrvatskim predznakom iznosi 3,8 posto, i odnosi se na koaliciju Hrvatsko zajedništvo, a odmah do nje je HDZ-Hrvatska koalicija-HNZ, HSP s 3,6 posto. Ostale stranke koje bi prešle prag od tri posto su koalicija BOSS-SDU 4,8, Pokret mladih BiH 4,3, Stranka umirovljenika BiH 3,3 posto te BPS koja je na granici od tri posto. Valja spomenuti da je relativno visok broj nepredijeljenih glasača 7,2 posto i onih koji se nisu htjeli

izjasniti za koga će glasovati 8,6 posto, što može biti dovoljan razlog za promjenu redoslijeda stranaka i prostora da se predizbornim kampanjama nešto promjeni u konačnom ishodu rezultata izbora.

## U RS-u SNSD ubjedljivo najjača

Za izbor zastupničkih mjesta u Narodnoj skupštini Republike Srpske prednjači SNSD s 43,4 posto ispitanika iz RS-a koji bi glasali za tu stranku, na drugom mjestu je Srpska demokratska stranka kojoj bi svoj glas dalo 24,7 posto ispitanika, a na trećem mjestu je PDP-RS s 6,4 posto. Najveću podršku od nesrpskih stranka ima Stranka demokratske akcije s četiri posto podrške ispitanika koji žive u Republici Srpskoj.

### Ko su kandidati za Predsjedništvo BiH?

#### Za bošnjačkog člana:

- Haris Silajdžić (SBiH)
- Sulejman Tihić (SDA)
- Mirnes Ajanović (BOSS)

#### Za hrvatskog člana:

- Ivo Miro Jović (HDZ)
- Božo Ljubić (HDZ 1990)
- Željko Komšić (SDP)

#### Za srpskog člana:

- Nebojša Radmanović (SNSD)
- Mladen Bosić (SDS)
- Zoran Tešanović (PDP)

**Odziv birača 67 posto**

Svoje pravo glasa prema istraživanjima Pulsa iskoristilo bi 67 posto ispitanika starijih od 18 godina. Gleajući odaziv na izbore prema etničkoj pripadnosti, od

ukupnog broja onih koji su se izjasnili kao Bošnjaci, njih 72 posto iskoristilo bi svoje pravo glasa kada bi se izbori održali idući vikend. Raspoloženih da iskoristi svoje pravo glasa kod Srba je 66 posto, dok je tek nešto više od polovice Hrvata 54 posto koji su voljni glasati.

**Georgia - Carolina**  
**AUTO AUCTION**

884 East Ridgeway Road - Commerce, GA 30529  
Phone: 706-335-5300 Fax: 706-335-6527

Fresh New Car Dealer Trades from  
Georgia, South Carolina, North Carolina,  
Virginia, Rhode Island, Florida and  
Pennsylvania!!!

This is Definitely  
the Best Auction  
in the Southeast

**PUBLIC AUTO AUCTIONS 550 PLUS VEHICLES  
EVERY FRIDAY @ 6:00**

Located off I-85, Exit 149,  
Near the Tanger Mall  
**706-335-5300**

Directions: from Atlanta  
I-85 North.  
Exit at exit # 149  
Turn left onto US-441  
Turn left onto Steven B. Tanger Blvd  
Turn right onto East Ridgeway Road.

East Ridgeway Road  
Steven B. Tanger Blvd.  
Hwy. 85

License # AU-0002836

# KAKO GLASATI?

BOSNA I HERCEGOVINA

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA

SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO



БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Na Općim izborima, 1. oktobra 2006. godine, glasat će se za:

- Predsjedništvo Bosne i Hercegovine
- Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
- predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske
- Narodnu skupštinu Republike Srpske
- Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
- skupštine kantona

Na glasačkom listiću za izbor **bošnjačkog i hrvatskog člana Predsjedništva BiH** naći će se imena kandidata iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda, a na glasačkom listiću za izbor **srpskog člana Predsjedništva BiH** naći će se imena kandidata iz reda srpskog naroda.

Vaš glasački listić bit će važeći ako:

- **na glasačkom listiću odaberete i glasate samo za jednog kandidata** /ILUSTRACIJA 1/

Na glasačkom listiću za izbor **predsjednika i za potpredsjednike Republike Srpske** naći će se imena kandidata iz reda sva tri konstitutivna naroda.

Vaš glasački listić bit će važeći ako:

- **na glasačkom listiću odaberete i glasate samo za jednog kandidata** /ILUSTRACIJA 2/

• Vaš glasački listić bit će **nevažeći** ako označite dva ili više kandidata /ILUSTRACIJA 3/

## ILUSTRACIJA 1

- KANDIDAT
- KANDIDAT
- KANDIDAT
- KANDIDAT

## ILUSTRACIJA 2

- KANDIDAT
- KANDIDAT
- KANDIDAT
- KANDIDAT

Na glasačkom listiću za:

- Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
- Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
- Narodnu skupštinu Republike Srpske
- skupštine kantona

Vaš glasački listić bit će važeći ako:

- označite kvadratić pored naziva samo jedne političke stranke ili koalicije ili imena nezavisnog kandidata /ILUSTRACIJA 3/

- označite kvadratić pored naziva samo jedne političke stranke ili koalicije i odaberete onoliko kandidata, s te liste, koliko želite /ILUSTRACIJA 4/

- označite kvadratić pored imena jednog ili više kandidata sa samo jedne odabrane liste političke stranke ili koalicije /ILUSTRACIJA 5/

Glasate tako što upisujete znak "X" u kvadratić

## ILUSTRACIJA 3

- STRANKA
- KANDIDAT
  - KANDIDAT
  - KANDIDAT
  - KANDIDAT

## ILUSTRACIJA 4

- СТРАНКА
- КАНДИДАТ
  - КАНДИДАТ
  - КАНДИДАТ
  - КАНДИДАТ

## ILUSTRACIJA 5

- STRANKA
- KANDIDAT
  - KANDIDAT
  - KANDIDAT
  - KANDIDAT

IZBORI  
**2006**  
ИЗБОРИ

Prema tvrdnjama prof. dr. Zijada Hadžihrustića

# BiH bi od svoje nafte mogla imati milijardu dolara godišnje

*U sjevernoj Bosni zalihe od 50 miliona tona dovoljne da podmire potrebe BiH \* Nema političke pameti \* Kako završiti istraživanje*

- Prema dosadašnjim istraživanjima, u sjevernoj Bosni nalazi se oko 50 miliona tona geoloških zaliha nafte. To je dovoljno za tridesetak godina eksploatacije od koje bi BiH godišnje zarađivala više od milijardu dolara. Te zalihe su dovoljne da zadovolje trenutne potrebe BiH i da još omoguće izvoz određenih količina - otkriva prof. dr. Zijad Hadžihrustić, profesor na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli i bivši šef bivšeg ekspertnog tima FBiH za istraživanje nafte.

## Postoji projekt

Ekspertni tim koji je svojevremeno osnovao tadašnji premijer Edhem Bičakčić, ističe prof. dr. Hadžihrustić, ukinut je odlukom ministra energetike Hasana Bećirovića. No, dio tima okupljenog oko Hadžihrustića i dalje vodi aktivnosti na istraživanju.

- Postoji istraživački projekt koji se zove "Sjeverna Bosna", a koji datira od 70-ih godina prošlog stoljeća, i on je završen 80 odsto. Skoro deset godina se ništa ne radi. Za završetak projekta, koji je preduvjet za eventualnu eksploataciju, potrebno je oko 50 miliona dolara i politička odluka. Čini mi se da novac nije toliko problem koliki je problem to što u ovoj zemlji, moram tako reći, nema pameti, one političke. Stručna pamet, tvrdim, postoji - ističe Hadžihrustić, dodajući da su prva ozbiljnija istraživanja na ovom području počela još daleke 1930. godine.

Prema njegovim riječima, bilo bi potrebno oformiti agenciju za naftu na državnom nivou i u skladu s važećim zakonima pronaći koncesionara koji je spreman završiti istraživanja.

## Tim iz Novog Sada

Projekt u 70-im godinama prošlog stoljeća, kada su i ura-

đene postojeće bušotine, vodili su stručnjaci iz Novog Sada i s Instituta Vinča, pa se dugo vjerovalo da je sva dokumentacija isključivo u njihovom posjedu. Hadžihrustić, međutim, navodi kako je u stalnim kontaktima s istraživačkim timom Rafinerije Bosanski Brod.

Naftne mrlje koje se pojavljuju u tuzlanskom naselju Bare samo su površinske manifestacije većih zaliha crnog zlata otkrivenih u sjevernom dijelu BiH.

- Ljudi iz brodske rafinerije posjeduju tu dokumentaciju, možda ne sve, ali sasvim dovoljno za nastavak i završetak istraživanja - navodi Hadžihrustić.

## Projekt "Sjeverna Bosna"

Područje za koje se pouzdano zna da u svojoj utrobi, na dubini između 4.500 i 5.000 metara, krije naftu, navodi profesor Hadžihrustić, prostire se od Bosanskog Broda, preko Brčkog, Bijeljine, Zvornika do Tuzle.

- Već se zna i koje su to četiri zone na kojima bi se mogla vršiti eksploatacija - ističe naš sagovornik.

## Projekt "Dinaridi"

Paralelno sa projektom "Sjeverna Bosna" pokrenut je i projekt "Dinaridi", koji, nažalost, nije daleko odmakao. Vjeruje se da nafte ima i u Hercegovini, ali je za potvrđivanje ove teorije potrebno još dosta istraživanja.

- Znam da su Amerikanci ne tako davno u Sarajevo donijeli 14 velikih kutija s istraživačkom dokumentacijom - ističe Hadžihrustić.



Britanija planira da uvede poseban sistem radnih dozvola za Bugare i Rumune

## Politika iznad ekonomije

Britanski ministri planiraju da uvedu sistem radnih dozvola za Bugare i Rumune. Sistemom će se od njih zahtijevati da dokažu da mogu raditi poslove za koje trenutno nema dovoljno obučanih radnika, izjavio je jedan vladin visoki funkcioner. Izgledno je da će samo mali broj ljudi iz Bugarske i Rumunije moći da ispuni tražene uslove, koji ilustruju namjeru vlade da smanji priliv imigranata.

“Imamo velike koristi od prihvatanja imigranata iz Evrope, ali politika ponekad treba da nadvlada ekonomiju, i to će se u ovom slučaju dogoditi”, izjavio je jedan ministar koji je uključen u razgovore posvećene

Ako neke države odaberu sistem restrikcija, Rumunija će primijeniti iste mjere prema njihovim građanima, poručio rumunski predsjednik Trajan Basesku

uvođenju novih kriterijuma. Radna snaga iz Bugarske i Rumunije relativno je slabo kvalifikovana. Rumunija je, sa svojih 22 miliona stanovnika, najsiromašnija zemlja koja će se pridružiti Evropskoj uniji. Obje države trebalo bi da postanu članice 1. januara 2007, osim ako odluka koju će Evropska komisija donijeti narednog mjeseca ne bude drugačija.

Istraživanje Kancelarije za rad i penzije pokazalo je snažnu vezu između siromaštva država koje se pridružuju Uniji i vjerovatnoće da će njihovi građani doći u Britaniju u potrazi za poslom. Lobi grupa “Migration Watch” saopštila je procjene prema kojima će u prvih



Trajan Basesku: “Neka niko ne misli da smo plašljivi”

20 mjeseci nakon pridruživanja Bugarske i Rumunije posao u Britaniji zatražiti do 80.000 Bugara i 200.000 Rumuna.

Sadašnji britanski sistem radnih dozvola zasnovan na poenima, koji je primjenjivan na imigrante iz drugih zemalja zahtjeva univerzitetsko obrazovanje i profesionalne kvalifikacije. Sličan sistem vjerovatno će biti uveden za Bugare i Rumune koji se nadaju svom

dolasku na ostrvo. Međutim, rumunski predsjednik Trajan Basesku napao je planove za ograničavanje radnika iz Rumunije i Bugarske, navodeći da će njegova zemlja odgovoriti recipročnim mjerama.

“Pokretljivost radne snage dio je ideje o pridruživanju EU”, rekao je Basesku i dodao da rasprava “ima korijene u političkim interesima, a ne u realnosti u Rumuniji”. On je rekao da će restrikcije prema Rumunima biti predmet bilateralnih razgovora, i da njegova država neće dozvoliti da postane drugorazredna članica EU. “Ali ako neke države odaberu sistem restrikcija, Rumunija će primijeniti iste mjere prema njihovim građanima. Neka niko ne misli da smo plašljivi”, rekao je Basesku.





Photo World  
404-641-9682  
photoworld@bellsouth.net

Photographer - Weddings - Children  
Photography - Portraits - Church Events  
Model Portfolio - School Picture and much more  
Design & Printing - Banners - Stickers - Flyers  
Business Cards - Logos and all Advertising  
for your Business

Photo World  
*Best Photo Solution*

404-641-9682



# Razgovor gluhih

## MANIPULANTI I GLUMCI

*Uporedo sa svim tim, nastavlja se iseljavanje Srba i Crnogoraca sa Kosova.*

DIZDAREVIĆ: Postojala su, neosporno, dva razloga iseljavanja, politički i ekonomski. U prvom slučaju evidentno je da je postojao politički pritisak zbog kojeg

Raif Dizdarević, penzioner, bivši ministar spoljnih poslova i bivši član i predsjednik predsjedništva bivše Jugoslavije: "Istorija će dati ocjenu u kojoj mjeri je raspad Jugoslavije počeo upravo događajima na Kosovu, i oko Kosova, zbog toga što su se tamo odigrali prvi veliki unutarnji potresi u zemlji i što su se mnoge različite i sukobljene političke tendencije i kontraverznog odnosa spram Jugoslavije u tim godinama splele oko Kosova. Stanje u toj pokrajini je korišćeno da se raspaljuje velikosrpski nacionalizam i njegove pretenzije, a stanjem na Kosovu su se koristili, i to obilato, i svi drugi nacionalizmi u Jugoslaviji"

su se Srbi i Crnogorci iseljavali sa Kosova. U najvećoj mjeri tome je doprinisilo pogoršanje međunacionalnih odnosa, jer se time stvaralo osjećanje nesigurnosti među Srbima i Crnogorcima. Atmosferu takve nesigurnosti veoma su uvećavale jednonacionalne demonstracije koje su se odigrale 1968. i 1981. godine, a politički pritisak je proisticao i iz postojanja i djelovanja ilegalnih, nacionalističkih albanskih grupa koje su podsticale albanski nacionalizam i međunacionalnu mržnju. Jednako je bilo i dejstvo velikosrpskog nacionalizma, koji je sijao mržnju prema Albancima i time kod Srba i Crnogoraca stvarao uvjerenje da je njihov život na Kosovu nesiguran. Na samu klimu iseljavanja, u tom pogledu, uticali su i ovi faktori: prije svega, duboki trag su ostavile promjene poslije Brionskog četvrtog plenuma 1966. godine i nezadovoljstvo Srba i Crnogoraca izgubljenim ranijim, povoljnijim položajem, što je dobivalo nekako karakter nacionalnog nezadovoljstva, pa ga u takvim uslovima nije bilo teško pretvoriti u nacionalistička raspoloženja; na Kosovu se, osim toga, brzo smanjivao procenat nealbanskog stanovništva i od nešto preko 30 % nealbanskog stanovništva, taj procenat je 1988. godine pao na 15 %. To je bila posljedica enormno velikog nataliteta albanskog stanovništva, radilo se o daleko najvećoj stopi nataliteta, ne samo u Evropi. Time se

stvaralo osjećanje da Srbi, Crnogorci i drugi dio nealbanskog stanovništva postaju sve manja manjina na Kosovu. Najzad, u jednom vremenu prije 1981. godine, kosovsko rukovodstvo nije poklanjalo potrebnu pažnju iseljavanju, nije analiziralo uzroke tog fenomena, nije postojala organizovana briga i političko angažovanje da se iseljavanje, kada su u pitanju politički razlozi i pritisci, zaustavlja. Sve to je svakako doprinosilo da proces iseljavanja dugo traje.

*To su sve, manje-više, politički razlozi. A oni ekonomski?*

DIZDAREVIĆ: Postojali su i ekonomski razlozi o kojima se, nažalost, u Srbiji uopšte nije govorilo. Kad bi neko nešto progovorio o tome bio bi pod udarom. Naime, u Srbiji je bilo mnogo lakše naći zaposlenje, postojale su mnogo veće mogućnosti usavršavanja i napredovanja u poslu, značajno su bile veće zarade, lakše je bilo doći do stana. U cjelini, to je bilo privlačno za Srbe, a i Crnogorce na Kosovu, osobito za mlađi svijet. Krupan ekonomski motiv je bio i u tome što su na Kosovu zemljišni posjedi, stambene i gospodarske zgrade, bili daleko, čak neuporedivo, skuplji nego ma gdje u Srbiji. Tako da je, izuzimajući samo zapadnu Makedoniju, cijena obradivog zemljišta na Kosovu stalno rasla. Za prodato imanje na Kosovu moglo se u drugim dijelovima Srbije kupiti veće i bolje imanje, sagraditi kuća i još uštedjeti dio gotovine. Bilo je, dakle, vrlo isplativo prodati kuću na Kosovu i otići i kupiti je u Srbiji. Veliki broj iseljavanja je bio i zbog toga. Bilo je jednostavno isplativo.

*Koliko se, ustvari, Srba i Crnogoraca iselilo sa Kosova? Oko toga se manipuliralo.*

DIZDAREVIĆ: Manipuliralo se brojkama. Velikosrpska propaganda je tvrdila da se iselilo 200.000 ljudi, što je neistina. Po svim procjenama, u onom vremenu kada sam bio u Predsjedništvu Jugoslavije, moglo se raditi do 50.000 iseljenih Srba i Crnogoraca sa Kosova.

*Iseljavanje Srba i Crnogoraca se od strane rukovodstva Srbije često koristilo kao prijetnja.*

DIZDAREVIĆ: I time se manipuliralo. Kod mene je, recimo, tokom predsjedavanja Predsjedništvom Jugoslavije, često dolazio sa tom tvrdnjom Petar Grača-

nin, govoreći da predstoji masovni egzodus Srba i Crnogoraca sa Kosova. Činjenica je da je kod jednog dijela Srba i Crnogoraca na Kosovu postojalo raspoloženje za masovno iseljavanje. Od nekih prijatelja iz kosovskog rukovodstva, i to Albanaca, saznao sam kako su u mnogim kućama Srba i Crnogoraca na Kosovu, vidjeli spakovane stvari za slučaj da se moraju pokrenuti sa Kosova. To je, međutim, jedna, kako da kažem, realna strana te tvrdnje da predstoji masovni egzodus. Druga strana je da kad god je političari Miloševića trebalo da se dramatižuju stanje na Kosovu, iz nekog razloga i zbog nekog cilja, da bi se iznudilo određeni stav i angažman organa Federacije, onda se nama dolazilo sa prijetnjom ili, kako da kažem, glumom panike da predstoji masovno pokretanje Srba i Crnogoraca sa Kosova. U stvari, kad god je trebalo političari Miloševića, to se lansiralo i kad god je trebalo političari Miloševića, o tome se šutilo.

*Sve ovo što ste do sada govorili, gospodine Dizdareviću, svjedoči da jedna politika koja je bila vođena u Jugoslaviji prema Kosovu nije donijela rezultat, odnosno tačnije donijela je loš rezultat. I vi ste bili dio te politike.*

DIZDAREVIĆ: To je tačno. Bio sam dio politike u onoj mjeri u kojoj sam bio na funkcijama na kojima se ta politika gradila i sa kojih se ta politika realizovala. Iz političkog vrha zemlje, a to je bio i moj utisak i kada sam bio u Skupštini, dijelom možda kada sam bio savezni sekretar za spoljne poslove, a pogotovo kada sam bio u Predsjedništvu Jugoslavije, nije bilo potrebnog političkog angažovanja na Kosovu. Meni su se obraćali pojedinci iz kosovskog rukovodstva sa molbom da na Kosovo dolaze ljudi iz Federacije da pomognu i da podrže zajedničko djelovanje. Za tako nešto nije bilo dovoljno sluha i spremnosti. Kada smo u kritičnim situacijama, tokom političkih napetosti i eksplozija na Kosovu, iz Predsjedništva države insistirali da na Kosovo idu grupe iz partijskog Centralnog komiteta, redovno je bio problem ko će ići i gotovo uvijek su to bili kratki boravci sa malim učinkom. Moram da kažem da je to bila manifestacija jednog stanja u kome smo svi bili isuviše ogrezli u radu i praksi koji su nas odvajali od naroda. Skoro bih mogao reći, nije nam trebao kontakt i razgovor sa narodom, nije nam trebalo osluškiivati šta je njegovo raspoloženje, jer smo imali vlast.

*Znači, prihvatate i svoj dio odgovornosti?*

DIZDAREVIĆ: Naravno.

## VRUĆI MANDAT

*Na dužnosti predsjedavajućeg Predsjedništva Jugoslavije vas je ponovo sačekao "vrući krompir" stanja na Kosovu.*

DIZDAREVIĆ: Kosovo je bilo, moram da kažem, kada sam došao u Predsjedništvo, najveći politički problem Jugoslavije. U toku predsjedavanja Predsjedništvom dogodile su se tri eksplozije na Kosovu. Novembar demonstracije, februar rudari, rudarski štrajk, mart demonstracije, upotreba oružja, pogibije ljudi. Kada sam odlazio iz Predsjedništva, Kosovo je bilo žarište krize u Jugoslaviji.

*Tada je bilo dosta primjera huškanja situacije oko Kosova. Vi u knjizi pominjete primjere ponašanja Radija i Televizije Beograd, zatim lista "Politika" i tako dalje.*

DIZDAREVIĆ: Kada je riječ o ovome, da nije bilo dovoljnog angažmana, političkog, prema Kosovu, najveću jednu ilustraciju. Sa Kosova su kod mene dugo insistirali da tamo dođu Stipe Šušvar i Slobodan Milošević. Šušvar nije htio da ide dok ne ode Milošević, a Milošević koji je bio predsjednik Centralnog komiteta SK Srbije nije bio godinu i po dana na Kosovu, sve do februarskog događaja, do onog štrajka rudara pod zemljom. Rudari Trepče su mi rekli, kad sam bio na Kosovu tokom štrajka rudara sljedeće: "Da toliko pozivamo američkog predsjednika Buša koliko zovemo Miloševića i Šušvara, do sada bi došao." Što se tiče ovog pitanja o medijima, to je u izdanjima "Politikine" kuće, i u djelovanju Radija i Televizije Beograd poprimalo elemente antialbanske šovinističke histerije. Može se misliti kakve je posljedice to proizvodilo. Birokratizirano je bilo i samo kosovsko rukovodstvo, ta birokratiziranost je



zaista bila potpuna. Mislim da je sve kulminiralo kad je Azem Vlasi bio predsjednik partije na Kosovu. Bilo je tu, naravno, i grešaka prema Srbima, Crnogorcima i ostalom nealbanskom stanovništvu, a bilo je dosta i manipulacija sa Srbima i Crnogorcima iz Beograda - sve je to, ustvari, stvaralo jedno raspoloženje na Kosovu, raspoloženje koje je značilo da se iz lošeg ide u gore.

*Počinje period mitinga koji imaju izrazito antialbanski karakter.*

DIZDAREVIĆ: Mitinzi, odnosno ta takozvana antibirokratska revolucija, a u suštini velikonacionalna birokratska kontrarevolucija, koja se odvijala putem tih mitinga organizovanih u Srbiji i Crnoj Gori, i propagiranjem tih mitinga, veličanjem u beogradskoj štampi i zloupotrebavanjem tih mitinga za radikalizaciju po-

litičkih raspoloženja, sve je to imalo i izrazito antialbanski karakter i izazivali su i stvarali neraspoloženje prema Albancima u cjelini. čak su nošene i izvikivane parole: "Idemo na Kosovo!", praćene čak zahtjevom na kraju: "Hoćemo oružje!". Bilo je normalno očekivati da će takva antialbanska usmjerenost izazvati reagovanje albanskog stanovništva na Kosovu u kome su se kupila osjećanja ugroženosti i strahovanja da će izgubiti stečena prava i autonomiju. Na iskrju koja će zapaliti već stvorene strasti, nije se moralo dugo čekati. Šutnja albanskog stanovništva, tokom "događanja naroda", nije dugo trajala. Na Kosovu je došlo do masovnih jednonacionalnih demonstracija Albanaca, 17., 18., i 19. novembra 1988. godine. Dakle, prvi put nakon 1981. godine, došlo je do demonstracija velikih razmjera i dugog trajanja.

Zašto se raspala Titova Jugoslavija? Zašto je država koja je bila priznata i na Istoku i na Zapadu i koja je predvodila Pokret nesvrstanih nestala u najkrvavijem sukobu na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata? Radio Slobodna Evropa pružio je priliku onima koji su među posljednjim vodili državu da svjedoče o njenoj propasti. Svoja sjećanja u TV seriji "Svjedoci raspada" kazuju Stjepan Mesić, Alija Izetbegović, Milan Kučan, Kiro Gligorov, Borisav Jović, Raif Dizdarević, Vasil Tupurkovski, Stipe Šušteršič, Bogić Bogičević, Milo Đukanović i drugi učesnici dramatičnih događaja koji su doveli do raspada Jugoslavije.

*Te su demonstracije faktički imale dva povoda. Jedan je povod smjena pokrajinskog rukovodstva, odnosno rukovodstva Pokrajinskog komiteta i drugi je povod rasprava vezana za amandmane na Ustav Srbije.*

DIZDAREVIĆ: Da, 17. novembra je smijenjena Kaćuša Jašari sa funkcije predsjednika Pokrajinskog komiteta Saveza komunista Kosova i odmah će početi demonstracije. Iz kosovskog partijskog rukovodstva odstranjeni su Azem Vlasi, koji je ranije bio predsjednik, i još neki članovi. Smjenjivanje je organizovao direktno Slobodan Milošević, bez prethodnih rasprava i bez ikakvih, i za kosovsku i za širu javnost u Jugoslaviji, uvjerljivih razloga. Pravi i jedini razlog je bilo nezadovoljstvo Miloševića što Kaćuša Jašari i drugi, nisu bespogovorno prihvatili i sprovođili njegovu politiku.

#### *A drugi razlog je bio?*

DIZDAREVIĆ: A drugi razlog je bio, predstojalo je davanje saglasnosti Skupštine Kosova na amandmane na Ustav Jugoslavije. Naime, na Kosovu se stvorila jedna negativna atmosfera prema tim amandmanima, dominirale su tvrdnje kako se promjenama Ustava Jugoslavije krnji autonomija Kosova. To je bila propaganda albanskih nacionalista i propaganda iz Albanije i ona je imala efekta. Ustvari, amandmani na Ustav Jugoslavije

nisu ničim dirali autonomiju Kosova, ili direktnu zastupljenost u Federaciji kosovskih predstavnika. Dakle, demonstracije su, kada je riječ o ovom povodu, više bile izraz odlučnosti da se ne prihvate nikakve promjene u Ustavu Srbije, koje bi krnjile autonomiju Kosova.

#### *17. novembar 1988, Trepča. Rudari ulaze u jame.*

DIZDAREVIĆ: Ne, rudari su iz Trepče krenuli u Prištinu i oni su počeli demonstracije, a onda se znate, dogodilo da su najedanput kolone ljudi, iz svih dijelova Kosova, krenule prema Prištini. U Prištini se neprekidno povećavao broj demonstranata, ali i strahovanje hoće li te demonstracije proteći mirno ili će doći do nekih ozbiljnih incidenata. Sve se zapravo odvijalo po modelu tada organizovanih mitinga u Srbiji i Crnoj Gori. Nošene su Titove slike, zastave Jugoslavije, parole o bratstvu i jedinstvu. U tom,

dakle, standardizovanom koloritu bile su parole "Kaćuša", "Azem"; "Nećemo smjenjivanje pod pritiskom"; "Branićemo naše ljude"; "Razići ćemo se ako nam kažete da su njihove ostavke povučene"; "Ne damo ustav iz 1974. godine"; "Zaklinjemo se da ćemo braniti taj ustav"; "Hoćemo ravnopravnost Kosova". U cjelini, parole su bile i sadržajem, a i ponašanjem demonstranata, po svemu dakle, mnogo manje zapaljive i bez vrijeđanja kakvim su obilježeni mitinzi

u Srbiji i Crnoj Gori. Dakle, bilo je mnogo više uzdržanosti, mnogo više korektnosti, mnogo manje zapaljivosti. Nije bilo ni jednog ozbiljnog incidenta.

*Tu se sad vidi, gospodine Dizdareviću, ono o čemu smo maloprije razgovarali, da je u situaciji kada su bili Marko Nikezić i Latinka Perović na funkcijama, dakle na vlasti, njihova politika je išla ka smirivanju, razgovoru, ka traženju uzroka i prevazilaženju problema, dok se Milošević ponaša sasvim suprotno. Na demonstracije on odgovara novim mitingom.*

DIZDAREVIĆ: Naime, u čitavom tom periodu su bile u sudaru dvije tendencije, kada je riječ o Kosovu. Jedna je tendencija, za koju je bilo angažovano državno Predsjedništvo, kontinuirano i dosljedno, to je politika smirivanja, nastojanja da se političkim djelovanjem prevazilaze problemi na Kosovu, da se rješavaju faktički problemi iz kojih izvire sve to što čini Kosovo žarištem krize u Jugoslaviji. Sa druge strane, to je politika neprekidnog izazivanja tenzija i napetosti, politika koja je značila što gore to bolje. Jer ta je napetost bila potrebna Slobodanu Miloševiću i velikosrpskoj politici, za uspostavljanje onoga čemu su težili, ne samo na Kosovu i ne samo u Srbiji, nego u Jugoslaviji. Iako smo mi imali jednu intervenciju, kao Predsjedništvo države, u okto-

bru 1988. godine, i kategorički zahtijevali zaustavljanje mitinga, čak naredili neke mjere pripravnosti na čitavoj teritoriji Jugoslavije i iz rukovodstva Srbije dobili obećanje, kao reakciju, da se mitinzi zaustavljaju, iako su nam tvrdili da ih oni ne organizuju. Rukovodstvo Srbije je i pored toga, i pored ja ne znam koliko upozorenja, organizovalo za 19. novembar veliki miting u Beogradu, na Ušću. To je trebala da bude kruna svih mitinga i čitavog mitingašenja. Dovedeno je ogromno mnogo ljudi, mi smo intervenisali da taj miting bude smirivanje. Miting je, ustvari, bio dalje raspaljivanje strasti, dalje radikalizovanje ukupnog raspoloženja u zemlji, on je bio antialbanski i antislovenački istovremeno. Dakle, umjesto onoga čemu smo težili, činilo se i događalo sasvim suprotno. Zanimljiv je detalj, i hoću njega da kažem, u čitavoj toj godini dana, kad god smo mi intervenisali u srpskom rukovodstvu, a intervenisali smo u jednom periodu skoro svakodnevno, nama se govorilo jedno, a radilo se drugo. Ustvari, mi smo bili suočeni sa jednom politikom laži i prevare.

*U svojoj knjizi, koja se zove "Od smrti Tita do smrti Jugoslavije", pominjete jedan razgovor koji ste imali sa Borisavom Jovićem i sa Petrom Gračaninom.*

DIZDAREVIĆ: Jeste, oni su tražili razgovor sa nama u jeku demonstracija koje su se odvijale na Ko-

sovu. Tada je Bora Jović iznio ocjenu, ili tvrdnju ako hoćete, da su događaji na Kosovu izazvani od strane kosovskog rukovodstva. On je pomenuo da je iz tog rukovodstva bio upućen nekakav teleks svim opštinama i da su na taj teleks pozitivno odgovorile, ne znam, 18 od 20 i nekoliko opština, a da nam nije rečeno šta je sadržaj tog teleksa. Jović je očigledno zaboravio da kosovsko rukovodstvo nije bilo samo albansko, nego da su u kosovskom rukovodstvu bili i Srbi i Crnogorci. Ocjene iz Srbije su bile uvijek ekstremne kada je riječ o stanju na Kosovu. I nama je Gračanin, na sjednici Predsjedništva države 20. novembra, prenio kako su oni imali sastanak državnog vođstva Srbije prethodne večeri. On nam je to saopštio, naime, 20. novembra i rekao kako je njihova ocjena demonstracija na Kosovu sljedeća: na Kosovu kontrarevolucija i dalje traje. Na sjednici saveznog partijskog predsjedništva, na kome smo raspravljali o demonstracijama na Kosovu, Jović je, koji je bio prisutan u ime srpskog rukovodstva, ponovio njihovu ocjenu da čitavu situaciju cijene kao kontrarevoluciju koja u kontinuitetu traje na Kosovu od 1981. godine. Naravno, po ocjenama srpskog rukovodstva, narod je izmanipulisan protiv Saveza komunista, on je čak iznio tvrdnju u formi pitanja: da li je na Kosovu postojala vlast, ili je vlast organizovala sve to što se događa na Kosovu, opet zaboravljajući da je ta vlast višenacionalna, a ne jednonacionalna? Dakle, ocjene iz Srbije su bile

**HomeAmerica**  
mortgage, inc.

We will help you achieve the American Dream...  
Home Ownership!

**Erol Jaganjac**  
Mortgage Consultant  
Office: 678-533-1610  
Fax: 770-682-6643  
Mobile/VM: 770-314-6280  
950 Grayson Hwy. Lawrenceville, GA.  
E-mail: erol@homeamericamortgage.com

Apply Online at [www.homeamericamortgage.com](http://www.homeamericamortgage.com)

uvijek ekstremne i uvijek su radikalizovale raspoloženja i dalje podgrijavaile nacionalizam. Svakako, jedan nacionalizam je hranio drugi.

## RAZGOVOR GLUHIH

*Jedno, pomalo naivno, pitanje. Ja znam da je bilo, i vi govorite da je bilo dosta razgovora sa predstavnicima rukovodstva Srbije, ali da li je bilo pokušaja, da li je bilo razgovora da im se kaže kuda sve to vodi? Da im se pokaže druga strana priče, da im se kaže da stvari nisu baš takve kakvim ih oni predstavljaju? Da li je pitanje naivno?*

DIZDAREVIĆ: Ne, pitanje nije naivno. Mi smo u tim razgovorima, koje smo imali sa njima, a tokom dvije nedelje nakon demonstracija na Kosovu, mi smo u državnom vrhu, u Predsjedništvu, imali dva razgovora sa rukovodiocima Srbije, oba na njihov zahtjev. Oni su požurivali ocjenu demonstracija kakva je njima trebala, ali da ih da rukovodstvo Federacije. Mi smo, naravno, to odbijali. U tim razgovorima mi smo redovno upozoravali. Naime, od prvog mitinga, koga je organizovalo srpsko rukovodstvo, koristeći Srbe i Crnogorce sa Kosova, u Novom Sadu u julu 1988. godine, tada je i počeo taj mitingaški pohod i od tada je mitingašenje postalo predmet sudara u političkom i državnom vrhu zemlje, mi smo od tada, naime, znali i neprekidno ukazivali kuda to vodi. Ja sam u razgovorima sa Gračaninom, i u razgovorima sa Ljubičićem, direktno upozoravao da to znači razbijanje Titove Jugoslavije i da to znači rušenje sistema. To je, na kraju-krajeva, i bila ocjena Predsjedništva države. Kad je putem mitingašenja oboreno rukovodstvo u Vojvodini, mi smo tada ocijenili da su mitinzi sredstvo rušenja sistema i razbijanja jedinstva Jugoslavije. Međutim, to je bio razgovor gluhih. Obično, reakcije na ta naša upozorenja su bile ili šutnja, ili tvrdnja kako oni u Srbiji vode računa o Jugoslaviji i o interesima Jugoslavije, jer smo mi govorili uvijek da se zaboravljaju interesi cjeline. A, ustvari, uvijek poslije toga se nastavljalo onako kako je to ta orijentacija srpskog rukovodstva i Miloševića trebala. Sve je to trajalo do onih trenutaka kad smo mi morali i da, kako da kažem, zaprijetimo silom. Mi smo na jedan blag način učinili to u oktobru 1988. godine, a na direktan način u januaru 1989., kada su probali da ruše rukovodstvo Saveza komunističke Jugoslavije, hajkom protiv Šuvara.

*Drugim riječima, to je bila politika, ili će biti onako kako mi kažemo, ili ništa drugo? Dakle, ucjena.*

DIZDAREVIĆ: Da, ucjena. Naravno, po-

stupcima, ucjena činjenjem.

*Zanimljivo je pri tom uporediti da se svojevremeno, čini mi se da smo razgovarali o 1981. godini, od vas tražilo da ne idete na Kosovo, kad se sprječavao kontakt Autonomne pokrajine i Federacije, a sad tokom ove krize 1988. godine od vas se traži da referišete Skupštini Srbije. To je, koliko se sjećam, bio zaključak Skupštine Srbije.*

DIZDAREVIĆ: Da, u toku ovih novembarskih demonstracija na Kosovu, u Skupštini Srbije je zatraženo da dođe predsjednik Predsjedništva Jugoslavije i referiše šta je u tadašnjoj situaciji učinio državni vrh. To je bilo rečeno u tonu tipičnom za hegemonu ponašanje koje se, kao takvo, počelo drastično ispoljavati upravo tih mjeseci. Odmah iza toga, na sjednici državnog Predsjedništva, negdje 20. novembra 1988., kako sam zabilježio, u prisustvu Petra Gračanina rekao sam da čekam priliku da ih upitam šta znači kada se u parlamentu Srbije, bez reagovanja ikog od odgovornih ljudi iz Srbije, prihvati da treba predsjednik Predsjedništva Jugoslavije da dođe u Srbiju i referiše o bilo čemu. Rekao sam mu da nije Predsjedništvo Jugoslavije ničija ispostava. Dakle, to je ilustracija jednog odnosa kakav se pokušavao neprekidno nametati iz Srbije.

*Zatim, razgovori sa Miloševićem, sa Jovićem, sa Mitrovićem.*

**DMS** **Dino Multi-Services**  
PREVOĐENJE, NOTARSKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

**GRADANIMA PRUŽAMO USLUGE:**

- NOTARA, APOSTILLE (ZVANIČNA NADOVJERA DOKUMENATA)
- IZRADE I (ILI) PREVOĐA RAZLIČITIH VRSTA DOKUMENATA NA ENGLSKOM ILI NA NAŠEM JEZIKU (PUNOMOĆI, DIPLOME, UVJERENJA, APLIKACIJA ZA: POSLOVE, ZELENE KARTE, PASOŠE I SL.)
- PREVOĐENJA (SUDŌVI, BOLNICE, BANKE, IMIGRACIONI UREDI, SOCIAL SECURITY, OFCS, POSAO...)
- ZAKAZIVANJA RAZLIČITIH APOINTMENTA (PREVOĐENJE, PREVOZ)
- BESPLATNE INFORMACIJE Gdje MOŽETE DOBITI RAZLIČITE VRSTE ZANATSKIH USLUGA
- KOPIRANJA, FAKSIRANJA, E-MAIL, IZRADE FOTOGRAFIJA ZA SVE VRSTE DOKUMENATA
- AKO TREBATE PRAVNU POMOĆ, MI VAM MOŽEMO POMOĆI DA NADETE ODGOVARAJUĆEG ADVOKATA

**CENTAR ZA MALU PRIVREDU**  
NA JEDNOM MJESTU: IDEJE - SAVJETI - RJEŠENJA  
KONSULTOVANJE, POSREDOVANJE, PAPIROLOGIJA

**ZA DODATNE INFORMACIJE**  
ZOVITE NA TEL: 678-429-4353

**ADRESA: 488 GWINNETT DR. 2, LAWRENCEVILLE, GA 30045**  
(ZGRADA RESTORANA "TOPOLINO")

**RADNO VRIJEME: SVAKI RADNI DAN 10:00am - 3:00pm**  
SRIJEDA I PETAK 6:30pm - 9:00pm  
SUBOTOM 10:00am - 1:00pm

**KRGO DINO / MANAGER**

# ADVOKAT

## HENRI MATIJA ŠPEHAR

ATTORNEY, COUNSELOR AND SOLICITOR AT LAW

**Advokat Henri Matija Špehar govori Vaš jezik. Ne treba Vam prevodilac!**  
**Henri je punopravni član Advokatske komore Georgie (State Bar of Georgia)**  
**Advokatske komore Florida (State Bar of Florida)**  
**i Američke Advokatske Komore (American Bar Association)**

### Radi u oblastima:

- \* Poslovno pravo (osnivanja, reorganizacija i dokapitalizacija poduzeća)
- \* Komercijalne transakcije (ugovori, kupoprodaje, jamstva, nekretnine)
- \* Porezno pravo (žalba na tax audit, ponude na kompromise, porezno planiranje)
- \* Savezne i državne robne marke
- \* Imovinsko i nasljedno pravo (oporuke/testamenti, trust)
- \* Kolekcija dugova i građanske parnice

**Ukoliko ja nisam najbolji advokat za Vaš predmet, preporučiti ću Vam specijalista koji je**

**Spehar & Associates, LLC. Tel: 770-277-2181 Fax: 770-573-3779**

**250 Langley Dr. Suite 1303 - Lawrenceville, GA 30045**

DIZDAREVIĆ: Da, ponovo je bio jedan razgovor 6. decembra 1988., gdje su bili Milošević, Gračanin, Mitrović, koji je tada bio potpredsjednik Predsjedništva Srbije, a sa naše strane smo bili Dolanc, Ljubičić, Hasani, ja i generalni sekretar Ljubiša Korać. Povod da oni traže taj razgovor sa nama bila je tobožnja najava masovnog egzodusa Srba i Crnogoraca sa Kosova, i smatrali su kako nas je informisao Gračanin, da su masovna okupljanja na Kosovu, dakle novembarske demonstracije, uticale na najavu masovnog iseljavanja. I postavilo se pitanje ko može da djeluje na Kosovu, da se podjele zaustave, postavilo se pitanje da li u tom cilju treba organizovati neku instituciju, ili neki tim, ili neki organ na nivou Federacije. Ustvari, zahtjev da se formira jedno tijelo na nivou Federacije, kome bi se prebacila ta odgovornost, u potpunosti je bio pravi cilj tog zahtjeva za tim razgovorom, čime se, ustvari, htio prebaciti vruć krompir u ruke organa Federacije i neprekidno onda optuživati Federaciju za sve što proizvodi politika Srbije. Mi smo to, naravno, kategorički odbili i insistirali smo da svako vrši svoje ustavne i političke odgovornosti. Interesantno je da je na tom sastanku Milošević rekao da ih najviše zabrinjava tobože ta psihoza selidbe, jer, kako kaže, ako bi do toga došlo bio bi to fijasko politike. Naravno, njihove. Oni su insistirali tada, na ocjeni novembarskih demonstracija kakva im treba, a onda je Milošević, moram da kažem, iznio tvrdnje da je u tim demonstraci-

jama bilo ono čega nije bilo. Rekao je da je dominirala parola "Kosovo Republika", što nije tačno, jer je te parole bilo samo tu i tamo. Insistirao je da se ostane na ocjeni da sve što se događa na Kosovu je kontrarevolucionarnog karaktera. Prema tome, i sve mjere koje se preduzimaju moraju biti radikalne. Mi to, naravno, nismo prihvatili. Interesantno je, Sinan Hasani, koji je bio tokom čitavih tih demonstracija na Kosovu, rekao je da je to, koliko on pamti, najteža situacija u toj pokrajini, da međunacionalni razdori kulminiraju. Iznio je utisak sa Kosova da političko rukovodstvo zemlje ne postoji, gledano iz kosovske situacije, a da su rezerve prema Srbiji na Kosovu, sve veće i sve jače. Izrazio je mišljenje da stavovi Predsjedništva Srbije, koje ocjenjuje demonstracije na Kosovu na način kako ne stoji, da to samo proizvodi dalje tenzije i nanosi nove štete. I taj sastanak, kao i svi drugi sa ovim rukovodstvom Srbije, bio je bez ikakvog konkretnog efekta.

*Pomenuli ste Sinana Hasanija. Zanimljiva je jedna mala intriga da je ustvari, Milošević zahtijevao, insistirao da Sinan Hasani bude taj koji će preuzeti vođstvo Pokrajinskim komitetom Kosova.*

DIZDAREVIĆ: Milošević je od nas tražio da pomognemo da se riješi problem predsjednika Partije na Kosovu, iako je on u novembru, smijenio Kačušu Jašari. Na tom sastanku o kome smo sada govorili, 6.

decembra, on je od nas tražio tu pomoć, rekavši da samo dva čovjeka na Kosovu mogu držati stvari u rukama kao predsjednici Pokrajinskog komiteta, i da su to Sinan Hasani i Ali Šukrija. Sinan je poslije toga, poslije tog sastanka, došao kod mene i rekao mi da se na njega vrši pritisak da to prihvati i da on to ni po koju cijenu neće učiniti. Ja sam mu rekao da i sam mislim da to ne treba ni u kom slučaju prihvatiti, tim više što bi se onda otvorilo pitanje člana Predsjedništva države sa Kosova, a ja sam mislio, i na tome istrajavao, da on kao Albanac treba da ostane u Predsjedništvu SFRJ dok traje mandat tog Predsjedništva. Onda se, tek u februaru, pojavio Rahman Morina kao kandidat. Dakle, do februara je Pokrajinskim komitetom predsjedavao predsjednik Predsjedništva Kosova, Remzi Koljgeci. Svi su bili iznenađeni kada je Milošević kandidovao i insistirao da to bude Rahman Morina. Meni je tom prilikom ispričao Lazar Mojsov, povodom kandidature Morine, sljedeće: kada je on bio predsjedavajući Predsjedništva prije mene, Morina je tada bio ministar unutrašnjih poslova Kosova. Jednom je kod njega u kancelariju, sav zajapuren, uletio Milošević i sasuo jedan rafal protiv Rahmana Morine koji je završio riječima: ili on ili ja. Od tada do februara se nešto dogodilo, i Milošević, koji je bio protiv Rahmana Morine i za Morinino smjenjivanje, najednput je došao sa kandidaturom Morine. Nešto se u međuvremenu dogodilo, zbog čega je Milošević mislio da će Rahman biti poslušan, onako kao što je i bio poslušan.

*Rudari Starog trga, njih hiljadu tri stotine i pedeset traže smjenu, ostavku od strane Rahmana Morine i Ali Šukrije, odlaze na smjenu i ostaju u jami.*

DIZDAREVIĆ: Dakle, taman kad je Pokrajinski komitet birao Rahmana Morinu za predsjednika Pokrajinskog komiteta, 19. februara 1989. godine, čitava smjena rudara Starog trga, njih hiljadu tri stotine i pedeset, koja je tog dana ušla u rudnička okna, je proglasila štrajk. Odbila je da napusti jamu sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi. I to, prvi zahtjev, ostavka tek izabranog Morine i Ali Šukrije kao člana Centralnog komiteta SK Jugoslavije i Husamedina Azemija, koji je bio predsjednik partijskog komiteta u Prištini. To je bio jedan zahtjev, a drugi je bio garancija da ustavne promjene u Srbiji neće dirati stečenu autonomiju Kosova i stečena prava albanskog naroda. Bilo je više zahtjeva, ali ta dva zahtjeva su se ponavljala od početka do kraja.



*Dva ključna.*

DIZDAREVIĆ: Dva ključna i na kraju, ustvari, sve se usredsredilo na Morinu.

*Rudari su već četiri dana u jami, vi, naravno, odlazite na Kosovo.*

DIZDAREVIĆ: Predsjedništvo je tako odlučilo. Naime, svi pokušaji koje smo do tada činili da rudari izađu iz jame nisu uspjeli. Predsjedništvo je odlučilo da treba da idem na Kosovo i da pokušam učiniti sve što se može učiniti da rudari izađu iz jame. Ja sam sam razmišljao tih dana da odem na Kosovo i da pokušamo iskoristiti i moj boravak tamo da se nešto uradi. Kad sam došao na Kosovo, na sastanku sa čitavim rukovodstvom proširenog Predsjedništva Pokrajine, ustvari čitavim rukovodstvom pokrajine, ja sam čuo dvije stvari koje su me, da ne kažem samo iznenadile, nego i šokirale. Prvo, pokrajinski sekretar za unutrašnje poslove koji je zamijenio Morinu na tom mjestu, Karakusi, još uvijek je bio na funkciji šefa bezbjednosti, je rekao kako se akcija ostanka rudara u jami i štrajka rudara pod zemljom dugo pripremala i da su postojale informacije koje su na to ukazivale. Ja sam to čuo prvi put, jer do tada se nama podastirala tvrdnja da je sve to bilo iznenada.

*Što znači, faktički, da su se od Predsjedništva države skrivale informacije.*

DIZDAREVIĆ:

Ja sam ostao pred pitanjem: kako je moguće da se tako ozbiljno upozorenje ignoriše i kako je moguće da nam takve informacije ne dostave? Ja sam, zbog toga ustvari, na sjednici Predsjedništva SFRJ, pokrenuo pitanje da li se nama dostavljaju sve informacije iz službi



bezbjednosti, i vojne i državne, i iz obavještajne službe, civilne i vojne, koje bi Predsjedništvo moralo da zna, jer sam se na tom primjeru, a i na nekim drugim slučajevima, i ranije i kasnije, uvjerio da ja nešto saznam nekim sporednim putem, što bismo mi morali u Predsjedništvu da znamo kroz službene informacije bezbjednosti. To je jedna tvrdnja. I druga, Karakusi je tada rekao da u jami postoji dvije hiljade eksploziva, upravo tamo gdje rudari štrajkuju pod zemljom. Možete misliti šta bi značilo da neko ko izgubi kontrolu nad sobom kresne i izazove eksploziju tim eksplozivom. To bi značilo grobnicu hiljadu tristo pedeset ljudi pod zemljom. Ja sam bio užasnut tim saznanjem i onim šta iz toga može da proizađe, šta se iz toga može desiti.

*Vi ste, faktički, bili spriječeni da se sretnete sa rudarima?*

DIZDAREVIĆ: Kad smo u Predsjedništvu odlučili da idem na Kosovo, jedan od mojih zahtjeva je bio upućen odmah kosovskom rukovodstvu, da želim odmah sastanak sa rudarima koji štrajkuju. Ako oni ne mogu doći u Prištinu, ja idem u Kosovsku Mitrovicu, odnosno u Stari trg. Meni je rečeno, kada sam došao na Kosovo, da će delegacija rudara doći, kad su rudarima saopštili da ja dolazim i moj zahtjev da se sretnem sa njima, da

su oni, rudari koji štrajkuju, prosto to pozdravili aplaudom. Najedanput, u toku sjednice, i to u drugom dijelu sjednice, član Pokrajinskog Predsjedništva Kosova, Bajram Seljani, iznenada je saopštio da rudari odbijaju da njihova delegacija dođe da se sretne sa mnom. Rekao je kako rudari kažu da ne mogu, da nisu u stanju. Očigledno je da je neko spriječio spremnost rudara da pošalju delegaciju. Ja sam poslije ostao pod uvjerenjem da je neko od onih koji su tu sjedili sa mnom na sastanku, za stolom, i vodili razgovore sa mnom, spriječio. Neki štrajkači su poslije dali izjavu Televiziji Zagreb da im je žao što nisu imali razgovor sa mnom. A ja sam kasnije, kad je sve prošlo, kad sam bio u penziji, slučajno sreo jednog inženjera iz rudnika Stari trg koji mi je rekao, on je u to vrijeme štrajka radio u Starom trgu, da su rudari izmanipulisani i da je susret sa mnom spriječen od strane rukovodstva rudnika i njegovog direktora Burhana Kavaje.

*u idućem broju:*

**Raif Dizdarević: ZLOSLUTNI METAK**



**Expect Results...Not Excuses.**  
**Očekujte rezultate a ne izgovore**

**Thomas J. Ford**  
**ATTORNEY AT LAW**  
**CRIMINAL DEFENSE**

*All Crimes - State and Federal*  
**404-577-4357**

- \* Murder - Armed Robbery
- \* Rape - Child Molestation
- \* Drug Trafficking
- \* White Collar Crimes
- \* Embezzlement - Fraud
- \* DUI - Vehicular Homicide
- \* 24 Hour Availability
- \* Call and I Will Answer Your Questions
- \* Se Habla Español

*Advokat za kriminalna djela državna i federalna*

- \* Ubistva-oružane pljačke
- \* Silovanja-zlostavljanja djece
- \* Trgovanje drogom
- \* Lažno predstavljanje
- \* DUI-ubistva počinjena u saobraćaju
- \* 24 sata na raspolaganju
- \* Nazovite i ja ću odgovoriti na vaša pitanja

**Za naš jezik nazovite 678-429-4353**

**"Let me minimize the negative impact this arrest will have on your life. I will aggressively represent you with passion and integrity-as I would like to be represented."**

Paris



Pariz (Paris), glavni grad Francuske, njen kulturni, intelektualni, politički i ekonomski centar; 2.125.000 stanovnika (popis iz 1999); s predgrađem (veliki Pariz) 11.175.000 stanovnika (1999); Leži u središtu Pariškog bazena na mjestu gdje je najlakši prijelaz preko Sene (ostrva St.Louis i Ile de la Cite), u čvorištu puteva između Sredozemnog mora (dolina Rone), alpskih zemalja, Atlantika (Sene), doline Loire i Garone na jugu i visokoindustrijalizirane sjeverozapadne Francuske i u središtu najvažnijih međunarodnih puteva Zapadne Evrope. Rijeka Sena dijeli Pariz na dva dijela, spojena pomoću 31 mosta, a grad je na dobru glasu zbog preglednog rasporeda ulica i bulevara. Gradski tlocrt se oduvijek pažljivo planirao, ali na današnjem izgledu najviše zahvaljuje radu baruna Georgesa Haussmanna.

Pariz je podijeljen na 20 departmana ili četvrti, nejednake veličine, a svaki od njih ima svog gradonačelnika. Oni se dalje dijele na po četiri sekcije. Gradom upravljaju dva administrativna činovnika i načelnik, a u poslu im pomaže i gradska skupština. Brojevi pojedinih departmana nam se čine nelogičnim sve dok ne pogledamo plan grada. Krenemo li od prvog departmana Ile de la Cite, otkrit ćemo da brojevi idu u udesno zakrivljenoj spirali.

Najstarija jezgra naselja (Lutetia) bila je na ostrvu Cite, ali je već u rimsko doba prešla na južnu obalu Sene. To je bio početak radijalnog širenja grada u koncentričnim krugovima; njegove su vanjske granice bile zaštićene sistemom utvrde. Političkim ujedinjenjem Francuske, Pariz je već u srednjem vijeku postao veliki grad; u XIII vijeku imao je 250.000 stanovnika, početkom XVIII vijeka više od 500.000, 1846. godine više od 1 miliona, a 1881. 2 miliona stanovnika. Dinamičan razvoj Pariza imao je za posljedicu da su mnogi dijelovi pregrađeni, brojni objekti porušeni, a sačuvani su



samo najvredniji spomenici francuske i svjetske kulture. Vrhunac razvoja Pariz postiže u prošlom vijeku; tu se koncentriše sav život Francuske. Pariz postaje žarište intelektualne i umjetničke aktivnosti cijelog civilizovanog svijeta. Nemiran, revolucionarni Pariz je

Serijal o gradovima Evrope nastavljamo pričom o gradu svjetlosti i zaljubljenih - Parizu.



bio centar političke emigracije, kolijevka prvih socijalističkih pokreta i prve proleterske revolucije. To je period dominantne svjetske ekonomske i političke uloge Francuske. Velika su finansijska sredstva utrošena za temeljitu rekonstrukciju Pariza, koja je započela 1836. pod vođstvom Georgesa Haussmanna. Srušene su cijele stare četvrti, probijene široke ulice, podignuti novi objekti, monumentalni trgovi; po smjelim urbanističkim rješenjima pojedinih gradskih kompleksa, koji čine zaokružene arhitektonske cjeline, skladno povezane u jedinstven organizam. Pariz se ubraja u najljepše metropole svijeta. Tu se ističu trgovi: Place de la Concorde, Place de l'Etoile s Arc de Triomphe, Place de la Republique, Place du Trocadero, Place Vendome, Place du Carrousel, Place de l'Hotel de Ville, Place des Vosdges, Place de la Bastille, Place du Pantheon; parkovi i šetališta: Tuileries, Luxembourg, Champ de Marc s Ajfelovim torwem, Bois de Boulogne, Champs-Elysees, Moncean, Montsouris, Parc de la Cite universitaire, esplanade des Invalides, Parc des Buttes-Chaumont, Jardin des Plantes; obale Sene s bukinistima, reprezentativni bulevari i avenije, javne građevine, muzeji i naučne ustanove kao: Louvre, Palais du Luxembourg, Palais de l'Elysee, Palais Bourbon (sjedište Narodne skupšti-



ne), Palais de Justice, Palais de Chaillot, Gradska vjećnica, Dome des Invalides, Pantheon, Ecole Militaire, Institut de France, u čijem je okviru nekoliko akademija College de France, astronomski opservatorij, Institut Pasteur, Bibliotheque Nationale, Opera, Theatr-Francais, Opera-Comique, univerzitet sa novom Sorbonom, Palata UNESCO, poznati mostovi, groblja (Pere-Lachaise), katedrala Notre-Dame, Sainte-Chapelle, La Madeleine, Sacre-Coeur de Mont-Martre i dr.

U Parizu je kao u rijetko kojoj prijestonici koncentrisana privreda zemlje; razvijene su praktično sve moguće industrije, jer je Pariška regija veliko tržište koje je sa 11 željezničkih pruga, vazdušnim vezama (aerodromi Orly i Le Bourget), Senom (Pariz je najprometnija francuska unutrašnja luka) i auto-putevima povezan s

ostalim dijelovima zemlje. Naročito je poznat zbog proizvodnje odjeće i svih modnih proizvoda (ženska moda) i zbog štampanja. Sve veća motorizacija stvara ozbiljne saobraćajne probleme, koje ne može otkloniti ni podzemna željeznica (Metropolitain). Pariz je najposjećeniji turistički centar na svijetu. U Ile de la Cite, najstarijem dijelu grada, podignuta je veličanstvena katedrala Notre Dame de Paris, započeta 1163. godine. Kipovi na



**MAGI**  
Men's Hair Cut Salon

Wed - Sun 11am-8pm  
Mon 5pm - 8pm  
Tue - Closed




650 Grayson Hwy.  
Lawrenceville, GA 30045  
Next to \$1.00 Theater

**Muški Frizerski Salon**  
**MAGI**  
404-431-3863

zapadnoj fasadi, teško oštećeni u Francuskoj revoluciji, potpuno su obnovljeni u XIX vijeku. Na River Gauche, ili Lijevoj obali, nalazimo državni i univerzitetski dio grada. Na njoj je Eiffelov toranj, koga je sagradio Gustave Eiffel (1832.-1923.), podignut 1889. godine u okviru Exposition universelle (Svjetske izložbe). Ta se izložba održavala svakih 11 godina, ali je ova bila posebna, jer je padala baš na stotu godišnjicu francuske revolucije, tj. juriša na Bastiju 1789. godine. Toranj je, kao najviša zgrada na svijetu, trebao predstavljati glavni ulaz na izložbu, i istaknuti obnovu Francuske nakon Francusko-pruskog rata te uspostavu Treće republike. Izgradnja je završena 31. marta 1889. godine. Toranj je visok 300,51 m. On je obnovljen u periodu između 1981-1983. U blizini Eiffelova tornja nalazi se Hotel des Invalides, osnovan 1670. kao dom za ostarjele vojnike. Središte tog kompleksa je crkva u kojoj je danas grobnica Napoleona Bonaparte. Zbog upadljive pozlaćene kule, ta je crkva nezaboravan orijentir. Na lijevoj obali



Sene, kraj Ile de la Cite, leži boemska četvrt u kojem je i Sorbona (Sorbonne) - najveće francusko učilište, a pripada Pariškom univerzitetu, osnovanom 1257. godine. U njemu ćemo naći uske uličice i ulične kafane u koje su nekad zalazili pisci, filozofi i umjetnici.

Na Desnoj obali ili Rive Droite, nalaze se hoteli, banke, pozorišta, trgovine i državne zgrade. Gradska osnova, ili Trijumfalni put, počinje kod Louvrea, jednog od najvećih umjetničkih muzeja na svijetu, te prolazi kraj perivoja Tuileries i Place de la Concorde, pa zatim kroz Champs-Elysees sve do Arc de Triomphe de l'Etoile (Trijumfalna kapija). Odatle nastavlja Avenijom



Charlesa de Gaullea sve do slavluka La Defense na zapadnom kraju grada. Sjeverno od Champs-Elysees leži Garnierova Opera, a iza nje četvrt Montmartre.

Prva zgrada dvorca Louvre nastala je negdje početkom XIII vijeka, kada je kralj na Desnoj obali podigao tvrđavu koja vlada srcem Pariza, tj. otokom Ile de la Cite. Sredinom XIV vijeka, Karlo Veliki je od te zgrade napravio svoju rezidenciju, a u sljedećem vijeku je mnogo preuređivana. Sredinom XVI vijeka Katarina Medici je podigla novi dvorac, palatu Tuileries, na gradilištu do Louvrea, na zemljištu na kojem su prije bile peći za crijepove (francuski tuilerie), pa joj otuda i ime. Ona je počela i radove na drugoj galeriji uz obalu Sene, koja je

trebala povezati Louvre i Tuileries. U doba Revolucije zgrada je dobila nov izgled i u njoj je otvoren muzej. Napoleon III joj je dao nove zgrade i krila, ali je godine 1871., za vrijeme Komune dvorac Tuileries srušen sa zemljom, nakon čega je Louvre ostao manje-više kakav je i danas.

Palace de la Bastille na desnoj obali označava mjesto na kojem je stajala zloglasna tvrđava, osvojena i razorena u Francuskoj revoluciji. Na njenom mjestu se danas nalazi opera Bastille, otvorena 1990., u okviru graditeljskog programa predsjednika Mitteranda. Pariz je upravo zasijan spomenicima i kipovima, koji se često vide iz svakog dijela grada jer se mnogi nalaze na presjecištima bulevara. Gradom dominiraju dva velika perivoja, Bois de Boulogne (Bulonjska šuma) na zapadu i Bois de Vincennes na istoku.

U sjevernom dijelu Pariza nalazi se područje puno života i romantične istorije. Od četvrti crvenog svjetla, sa središtem na bulevaru Clichy, penjemo se stepenicama do veličanstvene bijele bazilike- Basilique de Sacre Coeur-podignute na mjestu pogubljenja prvih hrišćana mučenika: otuda brdašcu ime Montmartre, tj. Mont de Martyre, ili Brdo mučenika. Na sjevernim obroncima Montmartrea još uvijek raste vinograd, što podsjeća na činjenicu da se nekad na tom području u velikim količinama proizvodilo vino.



## HAUTE COUTURE

Na pariškoj *haute couture* reviji jesen/zima 2006/2007 atmosfera je bila misteriozna. Za one koji prate visoku modu, ovo je veoma značajna revija, jer, iako su neki od pokazanih odjevnih predmeta previše ekstravagantni za svakodnevnu upotrebu, mnogi detalji i smjerovi koje ovdje vidite će se pojaviti i u radnjama blizu Vas.



Valentino



Gaultier



Armani Prive



Christian Dior  
by John Galliano



Christian Lacroix



Chanel



Givenchy

modna

pista

# Eros Ramazzotti

**E**ros Ramazzotti rođen je 28.10.1963. godine u Rimu; jedan je od najpoznatijih talijanskih kantautora pop muzike u svijetu. Već u djetinjstvu kod njega su se razvile dvije strasti, i to prema muzici i nogometu, a od rane mladosti javila se želja za ostvarivanjem muzičke karijere.

Na početku karijere, zajedno sa bratom Markom i prijateljima, osniva bend s kojim interpretira kompozicije raznih autora, ali ubrzo počinje i sam komponovati. Već sa 18 godina debituje na "Castrocaro Festivalu" nakon kojeg potpisuje prvi ugovor. Godinu poslije (1982.) objavljuje prvi singl "Ad un amico", a 1984. godine uspješno učestvuje kao debitant na čuvenom Festivalu San Remo s pjesmom "Una terra promessa".

U 22. godini bio stiče evropsku popularnost, a što potvrđuje i njegova turneja nakon objavljivanja albuma "Nuovi eroi".

S trećim albumom "In certi momenti", objavljenim 1987. godine (s Patsy Kensit koja pjeva "La luce buona delle stelle") stiče svjetsku popularnost. Otada je za svaki novi album radio i verziju na španskom jeziku za latinoameričko tržište.

U okviru koncertne promocije albuma "In ogni senso" 1990. godine nastupio je u dvorani "Radio City Music" u New Yorku gdje je doživio trijumfalan uspjeh. Njegova naredna duža turneja kulminira objavljivanjem duplog live albuma (Eros in concert) koji je sniman na koncertu u Barceloni.

U novembru 1994. godine učestvovao je na dodjeli MTV nagrada u Berlinu. Na povratku u Italiju bio je uključen u projekt Trio (Ramazzotti, Pino Daniele i Jovanotti), koji je ocijenjen kao muzički događaj godine.

U međuvremenu potpisuje ekskluzivni svjetski ugo-

vor s "BMG Recording" i na osnovu toga u ljeto 1995. učestvuje na ljetnim festivalima u sedam evropskih gradova zajedno sa Eltonom Johnom, Rodom Stewartom, Robertom Plantom, Sheryl Crow, Jimmyjem Pageom i Joe Cockerom.

Jedan od najznačajnijih uspjeha bilježi 1996. godine s albumom "Dove c'è musica", koji je samostalno producirao i snimao u Italiji i Kaliforniji u saradnji s međunarodnim muzičarima. Album se prodao u šest miliona primjerkom. U narednih nekoliko mjeseci Eros piše i pjesmu "That's all I need" za gendarnog pjevača Joe Cockeru.



S albumom "Eros" objavljenim 1997. godine bilježi nove svjetske uspjehe. Album se sastoji od 16 pjesama, uključujući i duete s Andreom Bocelliem Musica e i Cose della vita/Can't stop thinking of you sa Tinom Turner. Album predstavlja kulminaciju njegove karijere s tiražem oko 5.800.000 primjerkom.

30. oktobra 2000. objavljen je Erosov album "Stilelibero" na kojem su takođe radili i svirali muzičari, tekstopisci i producenti svjetskog glasa. Dvanaest novih pjesama producirali su njegovi dugogodišnji prijatelji Claudio Guidetti i Celso Valli kao i svjetski poznati producenti Trevor Horn i Rick Nowels. Album je u relativno kratkom roku snimljen u Europi i Americi. Osim fantastičnog najavnog singla "Fuoco nel fuoco" za koji je snimljen i vrhunski MTV-jevski spot, na albumu se nalazi i odličan duet sa Cher "Piu che puoi".

Konačno, u novembru 2005. Eros objavljuje svoj najnoviji album "Calma apparente". Na ovom albumu se nalazi i evropski hit "I belong to you", koji je snimio u duetu sa Anastaciom,



**SUPER GIANT FOODS**  
4604 E. Ponce de Leon Ave.  
Clarkston, Tel: 770-724-1959



**SUPER GIANT FOODS - 1496 Church St.**  
Decatur, Tel: 404-378-0982

NOVO - NOVO - NOVO - NOVO - NOVO - NOVO - NOVO - NOVO - NOVO

Nudimo sve vrste proizvoda iz uvoza, kako iz naše zemlje, tako i iz drugih europskih država. Naše cijene su konkurentne, a širok izbor proizvoda omogućuje Vam da na jednom mjestu obavite kompletnu kupovinu.



**BEST PLACE  
FOR  
SHOPPING**

Cijela jagnjad, svježe voće, povrće, hljeb i peciva, hrana za bebe, deterdženti i sve drugo što nudi jedan super market možete kupiti u našim trgovinama.

Keširanje čekova, money orderi, plaćanje food stamps karticom i pomoć na našem jeziku samo su mali dio usluga koje nudimo.

Dodite i uvjerite se...



**YOUR CHOICE  
FOR  
SAVING MONEY**

Posjetite nas sedam dana u sedmici:  
od ponedjeljka do subote  
8:00 ujutro - 10:00 uveče  
u nedjelju  
8:00 ujutro - 8:00 uveče

## MUZIČKI KLASICI

### Wolfgang Amadeus Mozart



**K**ompozitor neprevaziđenog dara - Mozart je bio u stanju uvježbati menuet i trio na klaviru za pola sata kada je imao samo 4 godine, a svoju prvu

operu napisao je u dvanaestoj godini. U svojim samo 35 godina života napisao je blizu 800 djela, a njegov opus, između ostalog, uključuje 27 koncerata za klavir, preko 40 simfonija i 22 opere.

Njegov otac, Leopold Mozart, prilično uspješni voditelj orkestra u Salzburgu, bio je dovoljno dobar muzičar da je mogao prepoznati izuzetan talenat svog sina, dok je, s druge strane, Mozart odrastao uz stalnu mješavinu ljubavi i mržnje prema svom dominantnom ocu. Za Mozartovu muziku su govorili da je veoma kompleksna, slojevita i često disonantna, pa su njegovi slušatelji, u svojoj zbunjenosti, preferirali jednostavniju muziku. Mozart je naravno mogao pisati "popularniju" muziku i laskati svom auditoriju, no, to mu nije bilo ni na kraj pameti.

Sklonost prema muzici Mozart pokazuje od najmlađeg uzrasta, a njegov otac smatra prirodnim da ga kao čudo od djeteta predstavi javnosti. Sredinom 1763. cijela porodica odlazi na putovanje u Pariz i London, obilazeći usput brojne dvorce. Svojim darom Mozart očarava publiku - svira pred francuskim i engleskim plemićkim porodicama, piše svoja prva muzička djela - svoje prve simfonije.

Mozart je živio u Beču do kraja života. Mnogo je putovao, a razlogom njegovog posljednjeg putovanja u Prag, 1791., bila je premijera opere La Clemenza di Tito. Novac koji mu je donijela "Čarobna frula", stigao je prekasno, nakon smrti, 5. decembra 1791., koja je nastupila uslijed šarlahi i iscrpljenosti pretjeranim radom. Mozartu je priređen najskromniji mogući ispraćaj, a pokopan je u neoznačenu grobnicu, zbog čega njegovi posmrtni ostaci nikada nisu pronađeni.

# Sarajevo Film Festival

**N**ajveća filmska manifestacija u regionu 12. Sarajevo film festival završen je 26. avgusta, a oficijelnu nagradu "Srce Sarajeva" dobio je film "Gospođica" ("Fräulein") u režiji Andree Štaka i koprodukciji Švajcarske, Njemačke i BiH. Vrijednost ove nagrade je 25.000 eura.



Jasmila Žbanić na crvenom tepihu

Nagradu publike za najbolji film je osvojio engleski film "Put za Gvantanamo" u režiji Michaela Winterbottoma. Ovaj film je napravljen po istinitom događaju i bavi se sudbinom trojice mladića koji igrom slučaja bivaju zatvoreni u zloglasnoj američkoj vojnoj bazi Gvantanamo.

Specijalna nagrada žirija pripala je bh. filmskom ostvarenju "Mama i tata" Faruka Lončarevića, a vrijednost je 15.000 KM. Zlatna plaketa žirija dodijeljena je filmu "Papir će biti plav" rumunskog reditelja Radua Munteana.

Najbolja glumica ovogodišnjeg SFF-a je Marija Škaričić za ulogu u filmu "Gospođica". Najboljim glumcem proglašen je Rakan Rušai za ulogu u filmu "Sve džaba". Vrijednost ove dvije nagrade je 2.500 eura. Najbolji kratki film je "Sretan put Nedime" reditelja Marka Šantića u slovenačkoj produkciji, a nagrada je 2.000 eura.

Najbolji dokumentarni film je hrvatsko

ostvarenje Ivone Juka "Što sa sobom preko dana". Najbolji dokumentarni film koji se bavi ljudskim pravima je "Vukovar - posljednji rez" srbijanskog reditelja Janka Baljka. Vrijednost ove nagrade je 3.000 eura.

Specijalne plakete žirija za kratki igrani film dodijeljene su filmovima "Nije da znam, nego je tako", rediteljke Tanje Golić iz Hrvatske i ostvarenju "Misao dana" grčkog reditelja Yiannisa Gaitanidisa.

Predsjednik žirija Takmičarskog programa za igrani film bila je bh. reditelj Jasmila Žbanić, dobitnik "Zlatnog medvjeda" na ovogodišnjem "Berlinalu", a članovi žirija su Žerom Pajar, direktor "Marketa" Filmskog festivala u Kanu, Jan Cvitković, slovenački reditelj, Kim Dong-ho, direktor Internacionalnog filmskog festivala Pusan u Koreji, te Holanđanin Vouter Barendrecht, osnivač "Fortissimo Film Salesa", jedne od najznačajnijih svjetskih kompanija koje se bave razvojem, međunarodnom prodajom i marketinjom filmova.

Specijalnu nagradu "Srce Sarajeva" za doprinos jačanju Sarajevo film festivala i bh. kinematografije sinoć je dobio Majkl Li, britanski reditelj i Gavriilo Grahovac, ministar kulture i sporta FBiH.

U devet dana, koliko je trajao 12. Sarajevo film fe-



Ekipa filma "Put za Gvantanamo"



stival, publika je imala priliku, u 13 programa, vidjeti više od 170 filmskih ostvarenja različitih žanrova i filmskih poetika, a u glavnom takmičarskom programu bilo je sedam debitantskih filmova.

Projekcije su ove godine organizirane na jedanaest lokacija u Sarajevu. Na crvenom tepihu ispred Narodnog pozorišta Sarajevo ove godine su se pojavili, između ostalih, Bono Vox, Nick Nolte, Abel Ferrar, Emily Watson, i mnogi drugi.

Za oficijelnu nagradu "Srce Sarajeva" takmičili su se pored "Gospođice", rumunski film "Papir će biti plav", mađarski film "Kitera" Petera Mesaroša, bh. ostvarenja "Mama i tata" Faruka Lončarevića, te "Nafaka" Jasmína Durakovića. Iz Hrvatske dolazi film "Put lubenica" Branka Šmita, dok je Srbiju na SFF-u predstavljao film "Sedam i po" Miroslava Momčilovića, a u zvaničnoj selekciji je bila još jedna koprodukcija Hrvatske, Srbije i BiH - film "Sve džaba" bh. reditelja Antonija Nuića.

#### Nagrade "CineLinka"

Žiri "CineLinka", koprodukcijuskog marketa 12. Sarajevo fim festivala, izabrao je u petak navečer tri projekta od kojih će svaki dobiti novčanu nagradu u iznosu od po 10.000 eura, te druge nagrade u vrijednosti od 2.500 eura.

Glavni kriteriji za dobijanje jedne od nagrada jesu umjetnički potencijal i izvodljivost projekta. Nagradu CineLink Hubert Bals Fond dobio je bh. film "The Day When the Winter Began", nagrada CineLink PBS

BiH dodijeljena je rumunskom filmu "A Heart Shaped Balloon" i nagrada CineLink Sarajevo film festival dodijeljena je slovenačkom projektu "Lara".

Synchro Studio Vienna će svakom od tri nagrađena projekta dodijeliti i nagradu korištenja njihovih usluga u vrijednosti od 2.500 eura.

#### "Grbavica" predložena za nominaciju za Oscara

U organizaciji Udruženja filmskih radnika Bosne i Hercegovine je organizirano glasanje za izbor filma koji će u ime toga udruženja biti predložen za nominaciju za nagradu Američke filmske akademije - Oscar.

Predloženi su bili filmovi "Grbavica" Jasmile Žbanić, "Nebo iznad krajolika" Nenada Đurića i "Nafaka" Jasmína Durakovića.

Duraković i Đurić su odustali od kandidature, tako da je jednoglasno u ime Udruženja filmskih radnika BiH nominiran film Jasmile Žbanić "Grbavica".

Riječ je o filmu koji je nakon nekoliko prikazivanja postigao značajan svjetski uspjeh. Između ostaloga, dobitnik je Zlatnog medvjeda za najbolji film na ovogodišnjem Berlinu.

# Bit će teško protiv Malte, Mađarsku moramo „snimiti“

“Poteškoće su nam stvorile ozljede naših igrača Papca, Bajramovića i Grlića. Sa liječničkim timom ću se konsultirati hoće li spomenuta trojica biti spremna za susret sa Maltom. Ukoliko to ne bude slučaj tada se nadam kako će se oporaviti za utakmicu sa Mađarskom koju igramo kod kuće”, kazao je Slišković.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine uskoro započinje novi ciklus kvalifikacija. Prve prepreke nogometašima na putu do Eura 2008. biti će reprezentacije Malte i Mađarske.

Baka je danas istakao kako neće slati dopunske pozive. Opće stanje u reprezentaciji je dobro i sve očekuju tri boda na otvaranju kvalifikacija. Blaž Slišković je i pored ozljeda u njegovom igračkom kadru uvjeren kako će uz pravi pristup Bosna i Hercegovine opravdati ulogu favorita protiv Malte.

-Garantiram kako ćemo sigurno odigrati tešku utakmicu, međutim nadam se kako ćemo i opravdati ulogu favorita. Malta je pokazala kako vrlo lako može postati „plutajuća mina“, pod tim aludiram na susret kada su na svom travnjaku u prošlim kvalifikacijama uzeli bod Hrvatskoj. Tri boda na startu kvalifikacija su za nas od velike važnosti i pobjeda bi nam sigurno vrlo dobro došla na psihološkom planu.

Naši reprezentativci na Maltu putuju sutra, a isti dan će obaviti trening u Zenici- na Bilinom Polju. Susret s Maltom je na rasporedu 2.9. u 19 i 15 sati. Samo četiri dana nakon prve utakmice Bh. Reprezentacija na domaćem terenu dočekuje Mađarsku.

-O tom meču ne bi mnogo govorio u ovom trenutku jer je bitno za nas da ostanemo koncentrirani na susret s Maltom. Mađari su sigurno kvalitetniji protivnici i pobrinuti ćemo se da dobro snimimo njihov susret s Norveškom kojeg oni igraju kod kuće. Naša prvenstvena briga je utakmica koju igramo za koji dan, kad dođe vrijeme koncentrirati ćemo se na Mađarsku, dodao je Slišković.

## Peleu odati priznanje za najljepši gol

Legenda brazilskog i svjetskog fudbala Pele dobio je u Sao Paulu priznanje za gol koji je za Santos postigao daleke 1959. godine, pošto je taj pogodak u Brazilu proglašen za najljepši u njegovoj karijeri. Po mnogima najbolji igrač u historiji fudbala tada je imao 18. godina, a gol je postigao u prvenstvenoj utakmici protiv tadašnjeg prvligaša Juventusa. Televizijski snimak tog gola ne postoji, a novinari su tada napisali da je mladi napadač Santosa ostvario remek djelo.

Pele je ispred sebe imao trojicu odbrambenih igrača Juventusa i kada se očekivalo da će potražiti nekoga od svojih saigrača, on je loptu kao rukom prebacio preko

prve dvojice, trećem je probacio loptu kroz noge, da bi na kraju driblingom zaobišao golmana i ušetao u gol.

U čast toga pogotka, čelnici Juventusa su ispred svog stadiona u predgrađu Sao Paula otkrili Peleovu statu. Svečanosti je prisustvovalo oko deset hiljada ljudi koji su ovacijama pozdravili legendarnog fudbaleru.



“Drago mi je da se ljudi sjećaju tog gola. Iako sam ih u karijeri postigao više od hiljadu, taj mi je uvijek ostao u sjećanju. Posebno mi je drago što ovdje vidim mnogo djece koja me nikada nisu gledala na terenu. Srećan sam i stvarno nisam očekivao ovakvo priznanje”, rekao je Pele.

## Konkurencija JPEG formatu



Microsoft je razvio potpuno novi format za digitalne fotografije zahvaljujući kojem bi slike trebale biti mnogo bolje kvalitete, uz upola manju veličinu od dosadašnjeg JPEG formata. Windows Media Photo format digitalnih slika će biti ugrađen u sljedeću generaciju Windows operativnog sistema, poznatijeg kao Windows Vista.

“Jedan od najboljih načina za nadogradnju računara jeste digitalna fotografija. Stoga je sve ono što radimo na unapređenju digitalne fotografije istovremeno dobro i za Windows, izjavio je Bill Crow, glavni menadžer za programiranje WMP formata. Novo tehnološko dostignuće Crow je predstavio javnosti na konferenciji “Windows Hardware Engineering” ove godine.

Microsoft je na novom formatu digitalnih fotografija radio skoro četiri godine zajedno sa nekoliko neimenovanih partnera, uključujući i one koji se bave proizvodnjom digitalnih kamera. “Njihova podrška i sugestije u ovom projektu za nas su bile od

velikog značaja”, naglasio je Crow.

Kako bi se poboljšala kvaliteta, izmjena ili kompresija, WMP format sadrži mnogo više informacija o samoj slici. Crow navodi da WMP format omogućava kompresiju od 25:1, a da pri tome slika ne gubi mnogo na kvaliteti. Važno je napomenuti da je maksimalna kompresija JPEG slike do sada bila 12:1.

## Takmičenje u programiranju



Najbolji programeri svijeta imaju priliku dokazati svoje umijeće na godišnjem Google-ovom takmičenju za programere za koji su upravo otvorene registracije.

CodeJam 2006 pruža izazove brojnim programerima koji će putem online takmičenja biti suočeni sa mnoštvom programerskih zadataka, a najboljih 100 okupiće se u New Yorku na velikom finalu.

Osim prestiža prvo mjesto najboljem programeru donijeće i 10.000 dolara.

## ADVOKATSKA KANCELARIJA Aleksandra H. Bronsted, P.C. Attorney at Law

**Prvi advokat u Atlanti sa kojim možete razgovarati na Vašem jeziku!**



### Radi u oblastima:

**Osobne ozljede zadobivene:**

- Na radu / Workers' compensation
- U saobraćajnim nesrećama
- Pri padu
- Korištenjem neispravnih proizvoda



Radno pravo / Diskriminacija - Porođično pravo / Razvodi - Krivično pravo - D.U.I

**3490 Shallowford Rd. Suite 305 Chamblee, GA. 30341**

**Phone: 770-451-3818 Fax: 770-451-3922**

PEUGEOT 908 RC

## Limuzina za 'freakove'



Golema Peugeotova limuzina biće nesumnjivo jedan od najatraktivnijih eksponata na predstojećem pariškom salonu. Uz upečatljiv izgled dolazi i odgovarajući motor - V12 koji razvija 700 KS.

Svake dvije godine Pariz se pretvara u središte svjetske automobilske industrije. Zbog domaćeg terena francuski proizvođači tradicionalno se trude pokazati se u najboljem izdanju, pa nerijetko baš na pariškom salonu predstavljaju svoje ekskluzivne proizvode. Jedan od svakako najatraktivnijih primjeraka ove godine krasit će Peugeotov izložbeni prostor.

Riječ je o konceptu 908 RC, luksuznoj limuzini koja zbog svojih dizajnerskih rješenja jednostavno ne može proći nezapaženo. Dok agresivni izgled prednjeg dijela predstavlja svojevrsnu evoluciju

koncepta 907, predstavljenog na prethodnom pariškom sajmu, stražnji dio dojmive krstarice djeluje krajnje inovativno. Kupeovski oblik maksimalno je naglašen, a sportski detalji poput difuzora i dvostrukih izduvnih cijevi samo popravljaju ionako sjajan dojam.



Interijer također nudi futuristički dizajn, no francuski stručnjaci u tome su imali mjeru, pa kabina ipak ne djeluje nakaradno, poput svemirskog broda. Uz svjetliju kožu, "prozračnosti" putničkog prostora doprinosi i veliki stakleni krov. Središnji greben proteže se kroz cijelu kabinu, pa je očito da se u ovaj automobil mogu smjestiti samo četiri osobe. Sigurno je, međutim, da svi putnici mogu uživati u vrhunskom komforu.



I još jedan detalj - Peugeotovi stručnjaci pod haubu su ugorali moćni V12 koji razvija oko 700 KS. Riječ je o HDi agregatu koji je francuski proizvođač razvio prvenstveno zbog nastupa na legendarnoj utrci 24 sata Le Mansa. Za ostale detalje i tehničke podatke morat ćemo pričekati septembarški salon u Parizu. Ove godine pariški sajam automobila se održava od 30. septembra do 15. oktobra.

Your Complete Car Care Center





**POPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SVIH VRSTA VOZILA**  
**214 Scenic Hwy, Lawrenceville, GA 30045**  
**Phone: 770-962-3165 Fax: 770-962-3147**

**Mon-Sat 8:00-6:00pm**  
**Govorimo bosanski**

**STANDARD Lube Oil & Filter Change**

Most vehicles. Plus Tax.

- Install new oil filter
- Includes 5 qts. Citgo 10W-30 motor oil
- Courtesy check

**\$14<sup>99</sup>**  
promjena ulja

**\$39<sup>99</sup>**

**Engine Diagnostic or Failed Emission Diagnostic**

**\$20<sup>00</sup>**

**Emissions Test 1996 and newer vehicles.**

Must present coupon for discount.

**Transmission Flush**

\$79<sup>90</sup>

Plus Tax

- Complete transmission flush
- Up to 12 qts. of fresh Mercon III Automatic Transmission Fluid

\*with Transmission Flush Most Vehicles.

**\*FREE**  
Standard Oil & Filter Change

**Brake Service**

\$69<sup>90</sup>

Plus Tax

- Replace front or rear brake pads/shoes
- Top off brake fluid
- Brake system inspection

Extra charges for replacing wheel bearings if required. Most vehicles.

**A/C Service Special**

\$69<sup>90</sup>

Plus Tax

- Evacuate & Recharge complete A/C system
- Up to 2 lbs. of R134A Refrigerant

Must present coupon for discount.

**20% OFF Labor**

- A/C Service
- Belts & Hoses
- Check Engine Light
- Timing Belt
- Radiator
- Scheduled Maint.

- Water Pumps
- Heater Cores
- Alternator
- CV Axles
- Repairs
- Ask About Other Service

Not valid with any other offer. See manager for details.

## Riješena enigma o jajetu i kokoški

Jedan britanski filozof i naučnik riješio je enigmu koja odvajkada muči čovječanstvo, ko je stariji, jaje ili kokoška.

Džon Brukfeld tvrdi da je "pobjednik" jaje. Brukfeld je ključ milenijumske enigme pronašao u činjenici da genetski materijal ne evoluirao tokom života nekog organizma. Prema tome, prva ptica koja je postala kokoška najprije je morala da postoji kao embrion unutar jajeta.

Po mišljenju tog profesora sa Univerziteta u Notingemu, organizam koji živi unutar jajeta mora da ima isti DNK kao kokoška koja će postati. Taj specijalista za evolutivnu genetiku rekao je britanskim listovima da "bez ikakve sumnje može da se zaključi da prva živa materija te vrste mora da je jaje".

"Jaje je sigurno starije od kokoške", tvrdi Brukfeld. Njegove zaključke podržali su profesor Dejvid Papino sa Kraljevskog koledža u Londonu i predsjednik britanske federacije uzgajivača pilića Čarls Berns.

Po riječima Dejvida Papinoa, prvo pile je moralo da izađe iz jajeta koje je snijela neka druga vrsta, ali je to bilo jaje kokoške jer je u sebi nosilo embrion pileta. "Slijedi zaključak da je jaje starije od kokoši", kazao je Papino.



## Oral & Facial Surgery Associates

[www.atl-ofs.com](http://www.atl-ofs.com)

**Robert E. Ellis, DDS**  
**Jess A. Gardner III, DMD, MD**  
**Sandeep V. Pathak, DMD, MD**



**Dr. Ellis & Dr. Gardner are proud to announce their new associate: Dr. Sandeep Pathak!**

Dr. Pathak joined our practice in December 2005. He is a graduate of Tufts University School of Dental Medicine, the University of Texas, Houston Medical School & the University of Texas, Houston Oral & Maxillofacial Surgery Program. He has a variety of interests within our specialty including dental implants, reconstruction, orthognathic surgery, cosmetic and soft tissue surgery and of course, extraction of wisdom teeth. We look forward to the privilege of caring for your oral & facial surgery needs in the friendly and comfortable environment of our state of the art surgi-center. We have two locations to serve you better: in Lawrenceville and Buford. Our Group is also proud to serve the community through The Gwinnett Medical Center.

**We are Accepting New Patients for:**

- Dental Implants
- Wisdom Teeth Extraction
- Oral & Facial Pathology
- Orthognathic (Corrective Jaw) Surgery
- Sleep Apnea
- Facial Trauma & Reconstruction
- Facial Cosmetic Surgery & Esthetic Procedures
- Pediatric Oral Surgery in a Friendly Environment
- Cosmetic Periodontal Surgery
- TMJ Disorders
- Local Anesthesia, Sedation & General Anesthesia

**Hours: Monday - Friday 8:00 am to 4:30 pm / We Also Speak: Gujarati, Spanish, German, Bosnian**  
**Accepting most insurance plans, Care Credit & all major credit cards**

**745 Old Norcross Rd, Lawrenceville, GA 30045**  
**770-962-9515**

**4470 Commerce Dr, Buford, GA 30518**  
**678-714-5109**




## Naučnici kritikuju odluku o Plutonu

Odluka o oduzimanju statusa planete Plutonu naišla je na burne reakcije nekih članova svjetske naučne zajednice.

Eksperti su u četvrtak na sastanku Međunarodnog saveza astronoma u Pragu usvojili novu definiciju planete, prema kojoj je Pluton svrstan u kategoriju manjih objekata.

Alan Stern, vodeći naučnik misije američke NASA



za Pluton, oštro je kritikovao ovu odluku i nazvao je "uvredljivom".

"To je užasna odluka. Nemoguće je odrediti liniju razgraničenja između patuljastih planeta i planeta. To je kao kada bismo iz nekih arbitrarnih razloga proglasili da neki ljudi nisu ljudi, nego da 'pokazuju tendenciju življenja u grupama'", rekao je Stern i dodao da je nova definicija planete "nedosljedna".

Oven Džindžerič, predsjedavajući Komisije koja je sastavila prvi nacrt nove definicije planete, prema kojem bi Sunčev sistem ubuduće trebao da ima 12 planeta, a ne osam, ukazao je na činjenicu da glasanje nije bilo regularno.

Ovaj profesor sa Harvarda rekao je da je na početku skupa u Pragu bilo 2.700 stručnjaka, a da ih je na glasanju u četvrtak bilo prisutno samo deset odsto od tog broja.

On je rekao da je prvi prijedlog odbačen zbog protivljenja "dinamičara" - astronoma koji izučavaju kretanje i gravitacione efekte nebeskih tijela, te da je time "uništen naučni integritet i suptilnost prve rezolucije".

# Taste of Bosnia

**Nudi domaću kuhinju, jagnjetinu s ražnja, kućne potrebštine, pošiljku novca za sve destinacije preko monyground. Sve na jednom mjestu, posjetite nas i uvjerite se jer to može samo TASTE of BOSNIA - 770-822-2464**  
**140 Hurricane Shoals Rd. Suite "A" Lawrenceville, GA 30045**

"Taste of Bosnia" je u svojim poslovnim prostorijama u saradnji sa "SAAH" LLC, otvorio informativni centar u kojem možete dobiti sve poslovne i stručne savjete i usluge, kao što su pravni i drugi akti koji se odnose na: osnivanje i početak rada preduzeća (kompanije, ortaciuci, neprofitne organizacije, preduzeća sa ograničenom odgovornošću): Poslovni i lični ugovori svih vrsta, sve vrste pomoći (sa ili bez apostille-a), imigracioni dokumenti (za U.S.A državljanstvo, green kartu, promjenu statusa, dovođenje članova porodice, dobivanje social security broja, dobijanje dozvole za rad, ili dokumenata za putovanje izvan u.s.a dok proces dobijanja državljanstva ili green karte traje i mnoga druga pitanja po pravnom putu zato za sve vaše probleme samo nas pozovite i posavjetuj te se sa pravne strane.

**Rukovodilac pravnog centra Dr. Sejo M. Žuljević, doktor pravnih nauka**

# Lice sutrašnjice

Kako izgleda jedan Londonac ili jedna Parižanka? "Lice sutrašnjice" odgovara na to pitanje i osvrće se na uticaj globalizacije na identitet. Ovaj koncept koristi seriju fotografija da kombinira izgled trenutnih stanovnika nekog grada i dođe do mogućeg izgleda jednog prosječnog stanovnika iz budućnosti.

Ovo je otvoren projekt, koji još uvijek traje. U svakom od gradova za koje rezultate možete vidjeti na slici ekipa fotografa je uslikala oko 100 fotografija slučajnih prolaznika. Te fotografije su obrađene tako što su sve osobe muškog pola kompjuterskim procesom

(morphing) sastavljene u jednu „prosječnu“ sliku koja ima karakteristike svakog pojedinačnog subjekta. Isto je učinjeno sa slikama osoba ženskog pola.

Rezultat je „prosječna“ osoba iz budućnosti tog grada. Muškarac i žena uvijek sliče jedno drugom kao da su brat i sestra, što je veoma interesantan fenomen kad se uzme u obzir činjenica da su te dvije slike nastale od dva potpuno nevezana skupa ljudi. Obično se ovaj efekat postigne već kod kombinacije 16 ili 32 čovjeka. Kombiniranjem 64 ili 128 ljudi se dođe do osobe koja u svakom gradu izgleda isto, što je samo za sebe





# PROIZVODNJA PIVA



## Složenim postupkom od osnovne sirovine - slada - dobiva se tekuća hrana - pivo

**K**ultura pijenja piva je u mnogim zemljama Evrope veoma razvijena, pa se pivo smatra idealnim ljetnim pićem koje odlično gasi žeđ, a manje se pije tokom godine. Usprkos tomu što se u Evropi popije 2,5 puta više piva nego vina, o vinu se zna mnogo više. Mnogi vinoljupci znaju, ili misle da znaju, napraviti vino. No, čak je i onima koji to ne znaju, poznato da su osnovna aroma i boja vina odlika sorte grožđa te kako nastaje bouquet vina i o čemu ovisi. Osim toga, svaki čitatelj može i iz medija naučiti ponešto o vinu i njegovoj proizvodnji i odlikama.

*Slad daje ukus*

Istodobno, malo pivopija zna kako se priprema pivo, jer je to umijeće puno složenije od umijeća proizvodnje vina. Mnogi misle da se pivo proizvodi od hmelja, a za osnovnu sirovinu - pivski slad - neki nisu ni čuli. Stoga, nije čudno što ne znaju da osnovna aroma, boja i ukus piva potječu upravo od slada. Stoga na ovom mjestu sve pivoljupce i one koji će to tek postati želimo upoznati kako se proizvodi to osvježavajuće piće koje im daruje toliko ugone. Iako oko 92 posto piva zapravo čini voda, slad je ipak osnova za njegovu proizvodnju. Većina pivara dio ječmenog slada zamjenjuje sladom dobivenim od drugih žitarica, osim u Njemačkoj gdje to zabranjuje Zakon o čistoći piva, koji je na snazi od 1516. godine. Hmelj, premda se dodaje u malim količinama, neizostavan je sastojak piva, koji mu daje gorčinu i posebnu aromu.

Pivo, to pjenušavo, slabo alkoholno piće, dobiva se alkoholnim vrenjem pivske sladovine s pivskim kvascima.

No, da razjasnimo osnovne pivarske termine. Pivska sladovina je vodeni ekstrakt pivskog slada, neslađenih sirovina i hmelja. Pivski slad je osušeno zrno isklijanog pivskog ječma (ponekad pšenice). Pod neslađenim sirovinama podrazumijevaju se sve neisklijale žitarice, škrob, tehnički i čisti šećeri dobiveni iz tih žitarica. Hmelj je djevičanski, neoplođeni cvat višegodišnje ženske biljke penjačice *Humulus lupulus*. Pivski kvasci su čiste kulture tzv. kultiviranih jednoćelijskih mikroorganizama, koje se razlikuju po optimalnoj temperaturi alkoholnog vrenja i ponašanju nakon završenog vrenja.

Proizvodnja piva izuzetno je složen biohemijski proces. Tehnološki se može podijeliti u tri osnovne faze: proizvodnja sladovine, glavno vrenje sladovine i

**Euro Star**

**Almir Ibrulj**  
Licensed Insurance Agent/Owner  
All insurance needs!  
AUTO-HOME-BUSINESS-HEALTH-LIFE

**INSURANCE AGENCY**

**Novo** Office: 678-225-0400 Fax: 678-225-0404 **Novo**  
250 Langley Dr. Suite 1110 - Lawrenceville GA, 30045

NOVOOTVORENA AGENCIJA ZA OSIGURANJE U VAŠEM GRADU  
PRVA NEOVISNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE NA VAŠEM JEZIKU

**Imate problema sa osiguranjem?**

Plaćate mnogo za Vaše osiguranje?  
Dobivate li neočekivane račune?  
Vaše osiguranje poskupljuje bez razloga?  
Vaš Agent nije iskren s Vama?  
Imate li bilo kakve probleme sa osiguranjem?

MI VAM GARANTUJEMO POVOLJNIJU CIJENU, JER MI RADIMO SA POSEBNO ODABRANIM OSIGURANJIMA KOJE IMAJU NIŽE CIJENE. Pored toga, mi radimo sa više osiguranja, tako da imamo više izbora pronaći osiguranje koje je najpovoljnije za Vas, zavisno od Vaše situacije, Vašeg vozačkog iskustva, Vašeg driving recorda, ticketa i sudara, Vaše djece koji su početnici u saobraćaju.

**POZOVITE NAS, JER MI SMO NA VAŠOJ STRANI**

**MI SMO SIGURNI DA ČEMO VAM PONUDITI POVOLJNIJU CIJENU, JER RADIMO ISKRENO I KONJETNO SVI POKLASTICE KOJE VAM SLIJEDE**

naknadno vrenje (dozrijevanje) mladog piva te dorada i punjenje u ambalažu. Ko god je vidio tu zamršenu proceduru - iako je ona u današnjim pivovarama danas uveliko automatiziran proces u kojemu gotovo sve obavljaju mašine dok nekolicina radnika samo nadziru proizvodnju putem računara - shvatio je da je proizvesti dobro pivo uistinu pravo majstorstvo.

#### *Pravo majstorstvo*

Sve započinje dopremanjem sirovina (slada i kukuruzne krupice) cisternama do tvornice. Slad se melje i važe, a potom počinje proces ukomljavanja. Slijedi filtracija komine te se dobiva sladovina i trop. Trop se prodaje kao stočna hrana, a sladovi-



na se kuha te joj se pri tome dodaje hmelj. Nakon toga se sladovina bistri i prepumpava u ogromne tankove za fermentaciju. Potom se sladovina hladi i aerira (prozračuje) sterilnim zrakom te joj se dodaje kvasac. Time započinje proces fermentacije, a kao rezultat nastaju alkohol i ugljični dioksid u pivu, a o tipu kvasca i vođenju procesa fermentacije ovisi i ukus piva. Pivo mora odležati u podrumu od sedmice do tri sedmice, ovisno o tipu i vrsti piva. Nakon odležavanja pivo se filtrira te na kraju ostaje samo bistro pivo, kakvo vole pivoljupci. Nefiltrirano pivo je također popularno zbog svoje specifične gustine. Završni je dio proizvodnje točenje u ambalažu i etiketiranje.

## Charles i Camilla se razvode!

Nakon više od tri decenije ljubavi koja je donijela više nesreće nego sreće, njeni glavni akteri britanski princ Charles i Camilla Parker Bowles se razvode.

Prema pisanju njemačkog lista Neue Posta, Charles je advokatici Fioni Shackleton, koju je angažovao i za razvod od pokojne Diane, već dostavio službeni zahtjev za razvod.

Već mjesecima Buckinghamskom palatom se šire vijesti da par ne živi u sretnom braku.

Posljednji "incident" izbio je prije mjesec dana kada je Camilla nakon samo tri dana napustila jahtu na kojoj je s porodicom trebali krstariti nekoliko sedmica.



Njemački list navodi da u zahtjevu za razvod stoji i mjesečna alimentacija od 40.000 eura koju će princ ponuditi Camilli. Ona će moći zadržati i titulu vojvotkinje od Cornawalla, stan u Londonu vrijedan pet miliona eura te darovati nakit, no morala bi vratiti zaručnički prsten koji je u vlasništvu Kraljice.

Razlozi želje za razvodom nisu poznati, iako postoje različita nagađanja.

Kada su se Charles i Camilla vjenčali, 9. aprila 2005., Londonom su se širile glasine da iznad katedrale lebdi duh pokojne princeze Diane. Te će se glasine vjerojatno ponovno pokrenuti jer vijesti o Charlesovom razvodu dolaze pred samu godišnjicu smrti princeze Di, 31. avgusta.



## Njemački naprijed, slovenački stoj!

Bleiburg/Pliberk ili pak Ebersdorf/Drvesa vas trebalo bi stajati, dvojezično pisano, u dva navedena koruška mjesta. Ravnopravno i čitko. No, župan Koruške Joerg Haider slovenačkoj manjini dodijelio je male pločice koje se vide samo iz blizine (ko bolje vidi!).

Austrijski vrhovni sud naredio je postavljanje dvojezičnih tabli u svim mjestima koja ispunjavaju uvjete (prema udjelu manjinskog stanovništva), ali se Haider zarekao da će opet vratiti samo njemačke nazive mjesta, ispod kojih će 'objesiti' malu, bijelu pločicu sa slovenskim nazivom dotične općine, grada ili sela.

Upravo su Bleiburg i Ebersdorf bila mjesta koja su prva dobila dvojezične nazive ravnopravne veličine, ali Haiderov inteventni tim očito je ne sjeđi skrštenih ruku.

Njegovi argumenti: Saobraćajni propisi ne

predviđaju dvojezične natpise!

Drugim riječima, ako netko od domaćeg življa ne zna ili ne želi da mu se mjesto zove Bleiburg, dobit će svoju 'pločicu', ali zašto pretjerivati i radi dvojezičnosti 'zbunjivati' slučajne prolaznike?!

Tako izgleda ljubav u EU u režiji Joerga Haidera.



## Dječak ušao u avion bez karte i pasoša!

Britanska policija istražuje kako je dvanaestogodišnji dječak uspio da se ukrca u avion na Getviku bez karte i pasoša, u trenutku kada su na snazi bile najstrože mjere bezbjednosti zbog opasnosti od terorističkih napada.

Dječak je pobjegao iz doma za djecu na zapadu Engleske i vozom stigao u London i zatim se ukrcao u avion za Lisabon. Pri tom je uspio



da prođe sve bezbjednosne kontrole i da zauzme mjesto u avionu, a tek onda je stjuard vidio da nema kartu.

Odmah je obavještena policija koja je dječaka izvela iz aviona. Pošto nije imao nikakva dokumenta, utvrđivanje identiteta je potrajalo par sati i na kraju je dječak vraćen u dom.

Portparol Agencije za aerodrome je izjavio kako je tačno da je dječak prošao kompletnu bezbjednosnu proceduru i da još nije jasno kako je to bilo moguće, ali da putnici i osoblje ni u jednom trenutku nisu bili ugroženi.



## Istraživanje Nevidne vode istraživanja.

Jama Nevidna voda na Dinari, duboka 561 metar, postala je najdublji speleološki objekt u Bosni i Hercegovini, a to je rezultat speleološkog kampa koji su proteklog vikenda organizovali speleolozi iz Hrvatske i Planinarsko društvo iz Livna.

Jama, čiji se ulaz nalazi na visini od 1.200 metara iznad mora, sabirač je kišnice na dijelu Dinare koji pripada selu Odžak u opštini Livno, pa je zato vrlo zahtjevna za istraživanje, kazao je Splaninarin Marin Glušević, vođa



“Do 380 metara dubine sastoji se od nekoliko vertikalnih kanala u kojima su speleolozi izloženi manjim ili većim slapovima vode, a tek nakon njih se ulazi u krivudavi položeniji kanal kojim se može kretati iznad vode”, kazao je Glušević.

Do sada se najdubljom jamom u Bosni i Hercegovini smatrala jama Jojkinovac na Grmeču sa oko 460 metara dubine. Zbog boravka u Nevidnoj vodi došlo je do odgađanja početka speleološkog kampa Vjetrenica 2006., koji je trebao početi danas u Zavali u Popovom polju.

**Muhammad Ali**  
**M.D. F.A.A.P.**  
**EASTSIDE PEDIATRICS / YOUR NEIGHBORHOOD PEDIATRICIAN**  
**2311 Henry Clower Blvd. Suite D Snellville, GA 30078**  
Serving: Lawrenceville, Snellville, Stone Mountain, Loganville

**SERVICES:**

- \* Prenatal Consult
- \* New Born & Wellbaby Check-up
- \* Immunization
- \* Sport Physical

**Call: 770-982-0255**  
**AND MAKE YOUR APPOINTMENT TODAY!**

**OPEN "6" DAYS A WEEK**

**WE ACCEPT: MEDICAID, PEACHCARE, AETNA, BCBS, CIGNA, KAISER, UNITED & MOST OF COMMERCIAL INSURANCES**

**NEW PATIENTS AND WALK-INS ARE WELCOME!**



**N°1**

Atlanta's No. 1 Europa Magazine.

Želite se reklamirati, a ne znate kako!?  
Pozovite nas na broj  
678-985-0592  
ili nam pošaljite e-mail na  
[redakcija@europamagazine.info](mailto:redakcija@europamagazine.info).

You want to advertise in our magazine, but don't know how!  
Just call our marketing department at  
678-985-0592  
or e-mail us at  
[editor@europamagazine.info](mailto:editor@europamagazine.info)  
and we will gladly assist you.



## Utrka na štiklama



U Berlinu je održana utrka gradskim ulicama u ko-

joj su sve učesnice morale trčati u visokim potpeticama. Stotinu izabranih se u glavnoj utrci mučilo, spoticalo i međusobno naguravalo ulicama nje-mačkog glavnog grada.

“Stiletto Run” već je nekoliko puta održan u Holandiji, a u Berlinu ga je po prvi put organizovao modni magazin Glamour.

Prema pravilima utrke, potpetice moraju biti minimalno 7 cm visoke i maksimalno 1,5 cm široke.

“Sve je to stvar vježbe, što više nosite visoke pete, to lakše postaje”, izjavio je jedan od transvestita koji su učestvovali.

“Jako je teško održavati ravnotežu, jer nemate stabilnosti kao kada trčite u tenisicama”, rekla je pobjednica utrke Nadine Sonnabend. Nadine je odnijela nagradu u iznosu od 10.000 €.



## Pornić umjesto vijesti

Švedska državna TV kuća SVT za vrijeme emitovanja vijesti u pozadini je greškom prikazala dio porno-filma. Gledaoci informativne emisije mogli su da vide scene iz jednog češkog porno-filma na monitoru iza voditelja vijesti.

Monitor, jedan od mnogih na zidu kontrolne sobe,

koji obično emituje programe drugih kanala sa vijestima, ostao je na kablovskom kanalu Kanal plus, na kom su zaposleni tokom dana gledali sport, ali koji poslije ponoći emituje porno-filmove.

Zaposleni su zaboravili da promjene kanal, a producent vijesti je ubrzo primjetio porno-scene i potrao u kontrolnu sobu gdje je isključio monitor.

Urednik vijesti je izjavio da je slučaj velika bruka.



## Nalazište zlata u Bugarskoj

Kanadska kompanija “Euromax Resources Limited” je na području zapadno od glavnog bugarskog grada Sofije otkrila veliko nalazište zlata.

Tačnije, na području Truna, blizu granice sa Srbijom, pronađeno je zemljište na kome su na površini vidljivi tragovi zlata, javljaju agencije.

Mjerenja su pokazala kako je podzemna koncentracija zlata na pojedinim mjestima doseže i 440 grama po toni.

Prema izjavi predsjednika Euromaxa, Johna Menziesa, ovo nalazište je među najznačajnijim pronađenih u proteklih 100 godina.





## OVAN (21.03 - 20.04)

Preosjetljivi ste pa će biti problema ako vam neko stane na žulj. Utjehu valja tražiti u kreativnom radu. Uspješno izlazite na kraj sa nekim svojim manama. Najvažnije je da nervni sistem držite pod kontrolom, jer je on ove sedmice na udaru. Od vas se očekuje više nego što možete da podnesete.



## BIK (21.04 - 20.05)

U fazi ste pojačanih aktivnosti. Period pred vama je povoljan za bavljenje politikom, ali i za druge vidove saradnje. Ako vidite da se nešto ne odvija kako želite, nemojte se nervirati. Malo strpljenja nije na odmet. Treba se izboriti sa tvrdoglavom naravi, vašom karakternom osobinom



## BLIZANCI (21.05 - 20.06)

Potrebna je totalna organizovanost da biste isplivali iz problema. Donosite odluku da prekinete sa starim navikama i da na nov način organizujete život. Pokušajte da sebe sagledate u kontekstu prolaznosti života. Ne nervirajte se zbog gluposti, budite opušteniji. Radujte se sitnicama.



## RAK (21.06 - 20.07)

Period pred vama je u znaku napornog rada, ali i uživanja u materijalnim stvarima. Svjesni svojih potreba, želite da nešto sebi priuštite. Samo pod uslovom da radite i preduzimate konkretne poteze, možete biti zadovoljni. Obratite pažnju na komunikaciju, jer vas prazne riječi mogu dotući.



## LAV (21.07 - 21.08)

Niko kao vi ne posjeduje toliko snage i upornosti. Sa optimizmom krećete u nove poduhvate, ali nikako sami. Osoba iz bliže okoline hita u pomoć. Zlatna sredina je ono o čemu morate misliti narednih dana. Nećete u potpunosti biti zadovoljni, ali ćete bar biti zdravi.



## DJEVICA (22.08 - 22.09)

Nastupio je talas mrzovolje i nesposobnosti za rad. Oslušnite unutrašnji glas i postupajte kako vam on kaže. Možda bi kratak predah bio prava stvar? Pod uslovom da prepreke shvatite kao neminovnost, da strpljivo sačekate pravi momenat, biće sve u redu. Mudrost prije svega!



## VAGA (23.09 - 22.10)

U boljoj ste fazi. Radost vam pričinjavaju uspješni društveni kontakti. Okruženi ste srodnim dušama. Fantastično! Ne pretjerujte sa opuštanjem.

Nije poželjno propustiti ponudu, jer se ona neće skoro ponoviti. Nemar je najveći neprijatelj narednih dana.



## ŠKORPIJA (23.10 - 22.11)

Na nešto stavljate tačku, krećete od nule. Opasno ste se naljutili, pa nećete dozvoliti da vas nesmotrenost u daljim planovima poremeti.

Ukoliko ste došli u neugodnu situaciju, morate krivca tražiti isključivo u lošoj procjeni. Na greškama valja učiti!



## STRIJELAC (23.11 - 20.12)

Preosjetljivi ste, skloni sanjarenju na javi. Od novonastalih događaja nešto priželjkujete.

Budite realniji i manje se udubljujte u tuđe probleme. Okrenite se poslu, pošto on ne može da vas iznevjeri.



## JARAC (21.12 - 19.01)

U teškoj ste dilemi. Iako ste ispitali sve mogućnosti, rješenje nije na vidiku. Kroz patnju se oplemenjujete i rastete.

Morate sami sebi ugoditi. Ukoliko nemate pametniji izlaz, bolovanje će učiniti da se odmorite. Odmor i san su vam neophodni.



## VODOLIJA (20.01 - 18.02)

Ovih dana ste izraziti individualista. Dar opažanja je izražen, pa se nemojte čuditi ukoliko vam se budu obraćali sa molbom da ih savjetujete i pomažete.

Pokušajte da mirno isplivate iz problema. Posjedujete jačinu i upornost, tako da su sve šanse na vašoj strani. Sretno!



## RIBE (19.02 - 20.03)

Pred vama je period neizvjesnosti. Dodatno vas zabrinjava nedostatak osobe na koju možete da se oslonite. Ko vam je kriv kad ste nepovjerljivi. Iako ste mislili da su muke za vama, one tek predstoje. Poželjno je naoružati se strpljenjem i sa pojačanom dozom humora gledati na stvari oko sebe.

## Mala riznica velikih misli



*Konfucius (551 - 479 p.n.e.)*

Svakoga dana ponosi kantu zemlje na jedno mjesto - i sagradit ćeš planinu.



*Meša Selimović (1910 - 1982)*

Duša može često da održi tijelo, ali tijelo dušu nikad; ona posrće i gubi se sama.



*Immanuel Kant (1724 - 1804)*

Mnogo znati mora onaj koji druge treba da poučava da s malo znanja budu mudriji.



*Ivo Andrić (1892 - 1975)*

Najteže je čovjeku kad sam nad sobom osjeti samilost.



*Lav Nikolajevič Tolstoj (1828 - 1910)*

Znanje je tek onda znanje kad je stečeno naporom vlastite misli, a ne pamćenjem.



*Francois - Marie Arouet de Voltaire (1694 - 1778)*

Žene su kao vjetrokazi, prestanu se vrtjeti tek kad zahrđaju.



*Miroslav Krleža (1893 - 1981)*

Da nema u nama ljudske svijesti o smrti, ne bi bilo ni umjetnosti, a zašto se čovjek boji smrti, to je pitanje isto tako ljudsko kao i to, zašto čovjek zapravo živi.

organizujemo  
svadbe i slavlja

USKORO:  
živa muzika  
petkom i subotom

# Luigi's PIZZA

Luigi's PIZZA

Najljepše mjesto u gradu

Služimo  
sve vrste vina i piva.  
Pušenje dozvoljeno!



Luigi's Pizza  
Restaurant and Bar  
650 Gwinnett Dr.  
Lawrenceville, GA 30045  
678-225-0792  
www.no1luigispizza.com

**pon: zatvoreno • uto-čet: 11-22h • pet-sub: 11-23h • ned: 12-22h**

# su | do | ku

Cilj sudokua je popuniti sva polja brojevima od 1 do 9, tako da svaka uspravna kolona, svaki vodoravni red i svaki 3x3 kvadrat sadrži svaki broj od 1 do 9. To je to - nema matematike, samo logika.

Rješenje ove križaljke ćemo objaviti u slijedećem broju. Ovo je rješenje križaljke iz prošlog broja:

7	9	5	8	3	2	4	6	1
1	4	8	7	5	6	9	3	2
3	6	2	1	4	9	5	7	8
4	1	6	3	9	5	8	2	7
9	2	7	6	8	4	1	5	3
8	5	3	2	1	7	6	9	4
6	8	4	5	2	3	7	1	9
2	7	1	9	6	8	3	4	5
5	3	9	4	7	1	2	8	6

		5				8		
	9		2		5		1	
6	7						9	5
		2	6		3	5		
1								3
		3	4		8	1		
9	2						4	8
	4		7		2		3	
		8				7		

## V i c e v i

U avionu koji je zadesio kvar bilo je 5 putnika a samo 4 padobrana. Prvi putnik reče:

- "Ja sam Kobe Bryant, najbolji igrač NBA lige, potreban sam Lejkersima i ne mogu dozvoliti da umrem."

Tako on uze prvi ranac sa padobranom i iskoči. Drugi putnik, Hillary Clinton, reče:

- "Ja sam žena bivšeg predsjednika Amerike, ja sam najambicioznija žena na svijetu, senator države Njujork i potencijalni budući predsjednik."

Ona uze drugi ranac sa padobranom i iskoči iz aviona.

Treći putnik, George W. Bush, reče:

- "Ja sam predsjednik Amerike, imam veliku odgovornost kao lider najveće supersile na svijetu, a osim toga, ja sam najpametniji predsjednik u historiji Amerike, tako da Američki narod ne može dozvoliti da umrem."

On stavi na leđa ranac pored sebe i iskoči.

Četvrti putnik, Papa, reče petom

putniku, desetogodišnjem dječaku:

- "Ja sam star i bolestan i nije mi ostalo mnogo godina, kao dobar katolik žrtvovaću svoj život i daću tebi posljednji padobran."

Ali dječak mu reče:

- "Ne brinite, obojica imamo padobran. Najpametniji čovjek u historiji Amerike je uzeo moju školsku torbu."



Dolazi Mujica kući, donosi knjižicu, a ono sve jedinice, osim dvojke iz muzičkog. Otac Mujo ga izgrdi:

-Sram te bilo, ovolike jedinice, a ti još pjevaš!



Nova profesorica psihologije započinje prvi čas:

-Neka ustane svako ko misli da je glup. Niko ne ustaje, kad se diže Perica...

-Znaci, Perice, ti misliš da si glup?

-U stvari ne mislim, ali mi je žao da sami stojite!

DIK  
BROWNE

# HOGAR STRAŠNI



**Razno**

Law firm is looking for a secretary and a paralegal. Formal education or experience from the US required. Applications consisting of cover letter and resume by email only to henri@speharlaw.com.

Iznajmljujem novi jednosoban apartman Snellville, 124 Scenic Hwy, 1 milja od Sam's Club-a, Wal-Mart-a, Home Depot-a. Telefon 770-978-7444

Vrtić sa sedmogodišnjim iskustvom prima djecu od 0-4 godine starosti. 311 Congress Pkwy, Lawrenceville. Telefon 770-962-4745

Pravim sve vrste kolača i torti za sve prilike. Za sve informacije javite se Ljerki na mobilni telefon 678-793-6121 ili na kućni telefon 678-924-1582.

**Prodaja**

Prodajem ili izdajem 2-sobni stan sa 2 kupatila u Decatur-u, Telefon: 404 294 6284

Prodajem kuću sa dvorišnom zgradom i lokalom u centru Orašja na Savi, BiH 50,000.00 €. Tel: 1 904 699 4620 U.S.A.

Kuća na prodaju pored magistralnog puta Niš-Pirot. 19,000 €. E-mail: goranhome@yahoo.com

Sarajevo, Novi Grad: Prodajem kuću sa tri stana, poslovnim prostorom i dvije garaže. Papiri uredni, cijena povoljna. 011-49-2304-253187 (Njemačka)

Prodajem kuću: Kasindolska c. 155, Stup (kod Interexa). Telefoni 904-733-2438 (USA), 033-430-470, 033-464-668, 033-432-067 (BiH)

**MALI OGLASI**

Europa magazin Vam nudi besplatne privatne male oglase do 20 riječi.

Popunite kupon sa ove stranice i pošaljite ga na adresu:

Europa Magazine (mali oglasi) 448 W. Pike St. Lawrenceville, GA 30045, na telefaks (678) 985 0592 ili na e-mail adresu: redakcija@europamagazine.info

Hitno prodajem zemlju 500 m<sup>2</sup> Otes (kod Ilidže). Idealno za gradnju kuće. Telefon, struja, voda, kanalizacija, plin, ulična rasvjeta. Telefon 727-214-4730



**KUPON ZA BESPLATNE MALE OGLASE DO 20 RIJEČI**

Zaokružite rubriku po izboru:

PRODAJA—KUPOVINA—ZAMJENA—IZNAJMLJIVANJE—UNAJMLJIVANJE—RAZNO

Tekst oglasa (popunite čitko štampanim slovima):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**OBAVIJEST**

Hrvatska Katolička Zajednica "Sveti Ante" - Atlanta, GA, od 11/07/2006 registrirana je kao neprofitabilna organizacija pod brojem : 2006009295. Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 404.608.4226.

**VAŽNO:** Sve reklame objavljene u Europa Magazin u će takođe biti objavljene na internetu na stranici [www.europamagazine.info](http://www.europamagazine.info).

**Buying or selling a home?**  
 Consider working with an experienced professional who is committed to meeting your needs and bringing the results you want.  
**Good service is not expensive. It's priceless!**

BUYING OR SELLING... I PUT MY ♥ IN YOUR "SOUP!"

**Pat Prather**  
 Realtor  
 678-698-7109  
 Pat@PSHRealEstate.com

**PSH**

**PELHAM, SHALMAN & HOBBS**  
 REAL ESTATE PROFESSIONALS  
 5 Hurricane Shoals Road, Suite C  
 Lawrenceville, GA 30045  
 Office 770-339-3313 - Fax 770-339-0553

## Kontakt informacije ambasada i konzulata na području SAD

**Ambasada Bosne i Hercegovine**

Embassy of Bosnia and Herzegovina  
2109 E Street NW  
Washington, DC 20037

Telefon: +1 (202) 337 6473

Telefaks: +1 (202) 337 2909

E-mail: [consularaffairs@bhembassy.org](mailto:consularaffairs@bhembassy.org)

Web: [www.bhembassy.org](http://www.bhembassy.org)

**Generalni konzulat Bosne i Hercegovine**

Consulate General of Bosnia and Herzegovina  
737 North Michigan Avenue, Suite 820  
Chicago, IL 60611

Telefon: +1 (312) 951 1245

Telefaks: +1 (312) 951 1043

**Veleposlanstvo Republike Hrvatske**

Embassy of the Republic of Croatia  
2343 Massachusetts Avenue NW  
Washington D.C., 20008-2853

Telefon: +1 (202) 588 5899

Telefaks: +1 (202) 588 8936

E-mail: [consular@croatiaemb.org](mailto:consular@croatiaemb.org)

Web: [www.croatiaemb.org](http://www.croatiaemb.org)

**Generalni konzulat Republike Hrvatske**

Consulate General of the Republic of Croatia  
P.O. Box 4591

369 Lexington Ave., 11th Floor  
New York, NY 10017

Telefon: +1 (212) 599 3066

Telefaks: +1 (212) 599 3106

E-mail: [croatian.consulat@gte.net](mailto:croatian.consulat@gte.net)

**Ambasada Republike Srbije**

Embassy of Serbia and Montenegro  
2134 Kalorama Rd., NW  
Washington, DC 20008

Telefon: +1 (202) 332 0333

Web: [www.serbiaambusa.org](http://www.serbiaambusa.org)

**Generalni konzulat Srbije i Crne Gore**

Consulate General of Serbia and Montenegro  
201 East Ohio Street, Suite 200  
Chicago, IL 60611

Telefon: +1 (312) 670 6707

**Generalni konzulat Francuske**

Consulate General of France  
Prominence in Buckhead, St. 1840  
3475 Piedmont Road NE  
Atlanta, GA 30305

Telefon: +1 (404) 495 1674

Telefax: +1 (404) 495 1661

Web: [www.consulfrance-atlanta.org](http://www.consulfrance-atlanta.org)



Atlanta's N°1  
**Europa**  
Magazine

*Impressum***Atlanta's N°1 Europa Magazine**

Adresa: 448 W. Pike St.  
Lawrenceville, Georgia 30045  
Sjedinjene Američke Države

Telefon: +1 (678) 985 0592

Telefaks: +1 (678) 985 0592

E-mail: [redakcija@europamagazine.info](mailto:redakcija@europamagazine.info)

Internet adresa: [www.europamagazine.info](http://www.europamagazine.info)

Izlazi: jednom mjesečno

Cijena: besplatno

Vlasnik:

Esad Međić

Glavni i odgovorni urednik:

Haris Delalić

Fotografija, grafika i dizajn:

Dalibor Špalat

Šef marketinga:

Kimberly Prather

Internet prezentacija:

Damir Šetkić

Lokalno:

Enes Selimović

Marketing:

David J. Baker,

Marcus Battle,

Dino Krgo

**Atlanta's N°1 Europa Magazine**

Address: 448 W. Pike St.  
Lawrenceville, Georgia 30045  
United States of America

Phone: +1 (678) 985 0592

Fax: +1 (678) 985 0592

E-mail: [editor@europamagazine.info](mailto:editor@europamagazine.info)

Web address: [www.europamagazine.info](http://www.europamagazine.info)

Issued: monthly

Price: free

Publisher:

Esso Medic

Editor-in-chief:

Haris Delalić

Senior Photographer

and Graphic Design Manager:

Dan Dalibor Spalat

Marketing Manager:

Kimberly Prather

Internet Presentation:

Damir Šetkić

Community:

Enes Selimović

Advertising:

David J. Baker,

Marcus Battle,

Dino Krgo

# AMAR

## AUTO COMPANY



Phone  
678-442-0208

Fax  
678-442-0490

Cell  
678-464-6165

**American & European Car Dealer  
Sales and Repair**

**448 W. Pike St. - Lawrenceville - GA - 30045  
[www.amarautocompany.com](http://www.amarautocompany.com)**